

KORANTA EA BECOANA,

e Gatisioa mo Mafikeng Gangoe ka Tshipi.

No. 1.

MATLHACO, MORANANG 27, 1901.

TIBOATHLOA 3d.
Kootsa 3a, kgaeli tso tharo.
NGOAGA 12s., a lueloela pele.

TIMITI:

lo itse selo se go toeng LIKOPELO?
Beng go li Utloa mo Tlungs ea
Muto ea Wessels ea Matebele, ka
Matlhaco a tshipi e e tlang. Go
mona ka 2s.

MATSALO

A Moranang 17, 1901, mono
Mafikeng, Mohumagali un ga
Mr. Joseph Gape; mosetana.

Koranta ea Becoana.

MATLHACO, MORANANG 27, 1901.

MAFOKONYANA.

Eri le fa re simolola go
irela koranta litselanya,
ra pao ea bone, ra ba sholol-
etsa fa etlare babali ba
eketsaga mafoko a bone a
ntsifale; 'me fa ltsala taa-
rona li amogela koranta ea
rompieno li tla fitthela re
shegalitse cholefeco ea rona.

It shibip a bone re simo-
polo tiro e, me gompieno
k rantanya e e baloa go
ko Nokeng e Ncho go ea
a Gamangato. Re leboga
tsala tsa rona tae li e balang
ebile li ri lapela gore li leke
ka thata go laetsa Becoana
botlhe, ba ba itseng go bal-
gore ba amogela koranta.

Gompieno re e rometsa kos.
Likgosing tsa Sicoana cotthe,
li eseng li e seka, gora li e
bone; 'me le cona re li rapela
gore eseka care li e amogela
tsa "fittha talenta," 'me li e
ntloate mo gara ga merafe ea
due, li itsise batho ba cona fe-
lesli le thibagle, naieli ea
mosho e tlibale, mo fasheng
ya Sicoana: ke matshego a
senocoe fela a batla baomo-
geli.

Re kare tironyana e ke eone
ea ntla, e ntseng yana, e
ekiteng ea lirelou Becoana.
Go no go nale lingoe (1)
Mahoko a Becoana (Kulume-
ne) le (2) Mosupha Tsela
(Transfala); 'me eare ka li
gatisioa ganga fela ka kgaeli
tsa li liego go leretsa
babali mafoko a liragga langka
lipaka le lipaka. Fa Becoana
ba ka amogel tiro e etlu ba
lhageletshusong ka gatisioa
ka tshipi cotthe

Bala ere o shoetsa o ekoia
tsaleng ea gagu u e lalets
tire e. Bobotlanya yothile
boa thusa; tu u nale litsala lile
10 kgotsa lile 100, tse li itseng
go bala, re amogelito mali a
cone u a romelo ka poe
ko go "G. N. H. Whales,
Mafikeng," a tla fittha mono sentle
ere koranta tsa litsala tsa
gagu li fittha koa go cone
sentle, ka posse, ka hitshipi
cotthe. Re ge neile lema
re eone ea rona 'me le uena ere
li itsise sentla koalikoranta li
tla lithoeng gone. Fa usa
mabu tsa sekyon u ee
Kantoro gomeng ea tla go gakololo.

Lord P. (John) Salis-
General B. (John) Salis-
General B. (John) Salis-
General B. (John) Salis-
General B. (John) Salis-

Terena, e'e bololo
kago fapapana malat
e tle e coe mono ka 8 jin-
ca Boros, yanong e botlhe
ka lephakela. E sille
bale bantsi thata za Lohurut-
sha ntla ea go tlhoka kito-

Sir Alfred Milner, Molaoli-
golo ea mafatsa a masha, o
neiloe sebakanyana sa hoik-
buco yoa kgaeli lile tharo. O
tlia li yela koa Engelone a coe
mono ka Motshenganong.
Baagi ba Kapa ba tla mo
lumelisa ka tumo e kgolo fa a
feta ka gone; le ba koa
Engelone ba ikatleleetsa go
mo amogela ka tase ea serena.

Lef a marena mangoe a Par-
lamente ea Engelone are go
ka lirou le Maburu, a tla thiba-
nang, ka bonelonimibontsi yoa
baagi ba Engelone ba omiana
thata ka tumulano e Pusho
ene ere e e lira le Botha ka
ntata ca kagisho. Baro Govor-
mento a kabo go reitza Botha
are ineele fela koa ntle ga
go botza lipoco. 'Me le
likoranta tsu Bancho, koa
Koloni, ere li leboga tshireleco
e re a scholofeliceng li gopola
fa bogolo bo santsa bo ka
liron go boikoi lichoanelo tsu
Bancho motlheng Pusho ea
seburu e phimogang. Koranta
ea Makgoba, koa Kapa, e
umaka temane ea bone (4) ea
lipoco tsa ga Botha eare:

"Ga rea nna ka sebaka se
se telele mo Koloni gore re
teka kafamola os Freistata no
ntse ka gone mo Becoaneng,
me re kara: ta o amogelisa
ka pbntlhogo ke molasakisa
baa Pusho e shubeng, are ke
one o choanetseng Bancho, ga
ona kafa o ka ikango ka
teng."

Lithhaka tsa Loeto loa koa Tlokoeng.

KE KOSI: LEKOKO.

Ehe Morulaganyi! Erike ka
Laborator, Mor. 17, ra utloa
Kgosi Wessels are re mo iasetse
itsebe, le matilo, koa Goora
Gaborone ka ngocana mongoe
o ga gosa ile tshekong, em
mora, teng: 'me erile ka re itsefa
ka Mathlaco o lirele Becoana
litselanya, ka pao ea bone, ka
senka mosimanyana mongoe,
eo o monona o metse, gore a
go ngapa-ngapela tse re tla
li bonang, le go li utloa, mo
losteng.

Re palame "koloi-ea-Mo-
hum" ka maahanyane a Mor-
aneng 17, ka nako ea boshupha.
Au! Pua ea rona ga ena ma-
foko ape a a nonoleng go
bolela monate, boitumelo ya
pelo, le phuthologo ea mele
mo re go uthieng fa re tsana
mo matlung a tsamaengan,
leka re kare a foafang.

Fa re gopola gore kana
boren ya ko ye re sale re bo
coela -fa litsela li kgaoles
ke baba, yaka re ithaca rere
etlara Krestemese a atamela
fa re tla lekela fela re sena
go ya pitse le lilo tsa lingoe
tsa cathe eone ekete li kalo.

Rene re niale mogogalia rona
Silase, le ntsala, rona Bogacu,
oa fa moyesa, le bone ra bons
fu, ba felecoo te manoce ebile
ha fmelos ke litelu. Gca una
fela yaka ekete kgoloko ke
gona e letse e tsile. Le horoko
ga re itsi gore a ba kile yon-
ga ka erile megopolu a az le
litiragalo ts eketete go ka
tse ke moleko go ruok go
uma ra bona motho a tla ia
moning sa moyoko oa kgono
tse ka tla tsela ate "3".

Ran...

Koena mongoe, a nale moroa
Kgatla; ba taikinyega megopo-
lo, ba re-bome: ea nna yaka
kegona Col. Mahon o re golo-
lang ncoa a boetsa Engelane
aba atla go tsena lefataye ya
Afrika ka kos Egepeto, ega le
Major Motlotlegi Hanbury-
Tracy, eo rene re sethela
mongopo ca pitse le ene.

Bare choara ka liatla, bare
tsikinya mabogo, goona yaka
ke los ntla tselo li bulenga
ncoale General Baden-Powell,
eo bagagabo ba "mitsang
Natalia sa Mafika" akile aea
Kapa gararo re sena go
gololoa.

Erie bosigo bo sa ra ralala
lefatshe ya Batlakoa, yele lik-
go le mayang, ra ea go lume-
lisla Molacisasi. Are amo-
gela ka maitseo a gague a
gale—moroa Kgao eo mafoko.

Re shoetsa tsatsi yotile mo
tshekong: eare le phirimá
kgetsie ei bo e eae a tele, ea
atlhogla fela katsatsi ya bobeli.
Eare ka eone ele "Kashupiloe
(mosekisi) kgathlanong le
Kgosisomane (moseki) en
atlholo mosekisi; 'me erile
ka ele baroa Runoanga mogo
ea atlhogla ba thibiliaants
baba go geteloa. Kgetsie ea
re tseela sebaka ea ba ea re
tibokisa le sebaka sa go man-
Bla-Tloko ma mannon abone.

Kgosi Wessels, e eone e re
romile, e kabo e lira tsahamisho
e kgolo fa e ka leboga mlemo
o barongoa ba eone ba o
bonyeng mo liatlong tsa Ma-
gosana a Ba-Tloko, a re
fitthengseng koa tshekong, le
Mochomia o Letgotala, ncoana
oa Lohurutsha, le bana ba
Moshosoe ba ba lirang
bopolisi koa Goora Gaborone.

Re lule koa Tlokoeng ka 2
klokoo ea bosigo yon Loabo-
thabo, Mor. 19, yon tla go re
selo mo Lobatsi, Chuchumak-
gala ea re fitthisa mono Maf-
keng fela re ese re rate go
li bonang.

Kaitse, Morulaganyi, ko-
rantanya ea gagu ke ncoana
oa rona rothle; 'me ga re ese
reke re mo lebale. Re etlile
re mo umaka mo loetong re
baa go tlela le mains abamo
geli ba on sha, baba re
sholofelitengseng fa ba tla
lika thata, gore ka kgaeli e
ka faga teng ere motho a ts-
maela ntla ea Bokone a ba
likanyeliceo ke babali ba
kokelefa ea gagu ea Sicoana.
Ke sholefela fa babali botlhe
ba tla leka yalo.

Salta sentie Morena me o
re oketete Sicoana ka Tshipi
e tlang.

Lord Kitchener le General Louis Botha.

Babali ba rona ba kana ba
utnilie fa bagolo ba ba kile ba
kopaneli go tlotia mafoko a
kgeliso.

Lord Kitchener pele o ro-
metse mohumagali oa ga
Louis Botha kos monneng
ca gagoe go "moleleka" fa e
senka cre ba kopana a umake
se se ka 'nang yaka go
busetsa. Maburu pusho e
bone. Ba kopanyo ka bafelo
ya tihakela me Botha a boksa
gaga Thlakala lile abome, tse li
latelang:

1. Fa re ineele metatshe
rona atla ba kile yang?

2. A Lohurutsha le tla

lihobolo go luhukuthli

thung eo moncho?

3. A seburu se tla letlelo
mo melao?

4. Batho ba bancho ba sek-
ba neoa liwoutu go tsamaea
maloa oa ntos o feta me
bogolo ba laoloe ka melao e
ene a ba laola koa Freisetata
pelega ntos.

5. Maruo a thuto ea seburu
a sekba a angoa.

6. Pusho ea Engelane e
luelo melato e e liriloeng ke
Pusho ea seburu mo Trans-
fala.

7. Lipolase tsa Maburu li
sekba tsu kgathisua go luelo
melato ea ntos.

8. Maturu a a choeroeng,
a isicwa lithkang, a tla bo
leng?

9. Pusho e thuse beng ba
polase tse li chubiloeng, ka
mali, go li basakanya.

10. Ere ntos e feta Maburu
otlha a labaleloe; lefa li ruk-
huthli tsa Koloni cone lika
amogoa liwoutu tsu bone.

On rona erile a eae a arabba
a itola thuli koa gaego holela
kafa o ratang go arabba Le-
buru ka gone.

Go bonala fa ana a elelitse
go reka kgisho ka tloboatlhe
e ekete e nale thekegelo bo-
golo kafta ntheng ea Seburu,
me batshegetsi ba Goromente
ca ga moro. Setori ba arabba
yaka go latela:

Pusho ea Engelane a tla
labale Maburu mo tiron
cotthe tse eleng tsa ntos.
Marabele a Koloni tsa Kapo-
le Natala fa a boela koa ma-
gabone a tla oathsia ka
melao e liricoeng lirukuthli
teng.

Magolegoa a a koa lithka-
keng a tla bo ka bonakoa fa
go nake likepe tse lika ba
lelesang.

Fa go bonaca go lobanye
molao na Ntua o tla khutha, go
tibongoe Makgolta a Tshakhe-
lio, a ntseng yaka mafat-
she a Thaireloco.

Tiro tsa melao li tla lirou ka
Senyesemane le Seburu; 'me
puo tse coopeli li tla rutoa
mo likoleng kafa thatong ea
batsali ba bana.

Pusho ea Engelane ga ea
ikaela go luelo melato e e
liriloeng ke pusho ea Seburu;
me lefogontseyalo e tla beela
thoko liponto lile milone go
luelo baagi ba Transfala le
Freisetata mo lillong tae li
komoteriloeng ke Pusho ea
bone le rona, ntos e sena go
simologa.

Fa ele Maburu a lipolasa a
ka, thusion ka kaimo, 'me ele
ba ba ikanesetseng go ikobela
Pusho ea Engelane fela; 'me
ga nuka a lefisioa Lekgetho lepe
go luelo melato ea ntos.

Fa tshaburu batla tshirele-
co, en libetsa, a tla e bona
tela ka lisesense.

Giormenta ga ikaelola go
neela bancho liwoutu
mufatsha a masha a eae
itaole ka melao ea Likdoni;
me legone maemo a Bancho
mo melao a tla una feia
yaka a ntse koa Koloning ea
Kapa.

Me goitse se fa eilaré fa
tumslano e eam amogelisenge,
mo go uema, ka hakanaya se
se lekanyeng, u itse fa e phi-
mogile.

Karabo e go bonala fa e
ile ea nkga mo lirkong tsu
Leforekhare ka erile ka Mo-
pitlo 16 Lord Kitchener a
amogela karabo ea ga' Botha, a
gana mafoka a ba rona, 'me

KORANTA EA BECOANA,

e Gatisioa mo Mafikeng Gangoe ka Tshipi.

No. 2.

MATLHACO, SEETEBOSIGO 8, 1901.

TLOAATLHOA 3d.
KGOTSA 3s., kgoeli tse tharo.
NGOAGA 12s., e luelelo pele.

Koranta ea Becon.

MATLHACO, SEETEBOSIGO 8, 1901.

MAFAKONYANA

LIEPO li simologile mo
mo makobong mengoe ea
Johannesburg. Ka Motshe-
ganong 25 go simolotse bo
mashimi bale 50.

SERATHANK.—Ke kgoeli
tharato motse o osale o
seloa ke Mashole o likan-
tsoe ke Baba. Liyo tsae
ene ele motletsetletoe
go thibokafala shukere,
moko le molora. Likoloi
line li ba iselitae hiyo. li
gile sentle lefa Maburu
a li abetse mo tseleng, a
likanyeloa li lo tse li mo-
tsoe tse makoloi ana a li
aisitse. Go thibilisaneo
ea Tweefontein goa bo-
esela ngos ea koloi tsa

SIR ALFRED MILNER o fit-
tele koa Engelane. Leina ya
gue ye legolo le titlile ya
elica; yanong ke "Lord
Inher or Kapa."

MATLOASANE.—Ntos eaga
General Rawlinson e fitlile
sono ma'bane (go reoa Mot.
3). E Jule koa Malibogo
o Motsheganong 13, ea thus-
ana le Maburu ale 200 mo
Vitpoort en a phatlalalets-
la ea Bokone, ea ta go
liba mono e choore magole-
go ale 17, likgomoo lile 3,000,
inku 29,000, lipits 4,000 le
maburu a inetseng le bana
ba one ale 49.

KORANTA East London
ear General Baden-Powell o
mo Hospitaling koa Norval's
Pont (Noka e Ncho). O tha
ea Engalaue fa a sua go
nonofa go ethefa loeto.

Palo ea magolegoa a a mo
liatlong tsa rona, koantle
ga ba romecoen koa Kolon-
geng tsa Noka e Ncho le e
Ishetika, ke 18,578.

LITLOGOANO tsa ga Siori
li titlile mu metsing e megolo
nie-mensis ea Australia, tsa
amogeloa, ka tsee ea sereme
gottho mo li ileng teng. * Go
utloala fa Hotelo ngoe, ene
e kgabiselicoe go tla ba amo-
gela, koa New Zealand, e sen-
coe se kgalo: ga go bololeo
se se e pabileng. Kong
baeti ga ba ese ha e go fitla.

Kitsisoa ea Natal eare
umagali oa ga Louis
ja o fitile ka teng a ea

Eropa go ea go leka go
rapela Paulo gore a lale
Botha, le thaka e ngos
seburu, go khutisa ntso. Go
shupa fa a kgatlanoue le
ntos o kile a ea kor morolung
ea gague gararo a ntse a mo-
lopa gore a e khutise. Omona
seule thata ka tser a ntle e
basali le bana ba Maburu ba
e bonang "Mushong" ou
"mashim" bana rona.

Mo KANTOBONG.—Lucas
Lumata, oa Lokeishene, o
latofalicoe ke moreotsana oa
Letebeyana a mo sentse.
Kathlolo ente a mo lucie £20
aba a luelo te matsapa a Lek-
gotla. Kgarabe ene e emocne
ke Mr. Minchin; mosimane
ke Mr. De Kook. Erile a
athloha cabu e shutela ea bo
Louisa Taffa kg. William Nom-
beu la bone ba Lokeishene; e
sa sekora.

VLAKFONTEIN.—De la Rey
o thibasete Gen. Dixon ka
bofelo yoa kgoeli. Goa thiba-
seba seese telele me
Maburu a tshabu a tloget
lirepa, tsa bashui ba bone, lile
50 fa mathlabanelong.

TSHILILAMOLOMO.

Ka Loanthla Motsheganong
13 Magesetrat a atlhos
kgang e thata fa gara ga
Boora Ishili le Ba 'Mebu. Go
bonall fa Makuku (Motshili)
a ntse a lema masimo koa
Makgori ente monongoaga
moroa Marumolosa (kgosi ca
'Mebu koa Tshililamolomo)
a fitla a lema teng. Tsa
coga kgang e telele ea ba en tla
go athloha ke Kgosi Wessele,
mo Mafikeng, a e atlholola
Makuku.

Moroa Marumolosa a fela asa
rumolo, kathlolo en Motshili
goe masoko abu a tlo go sekora
mo Makgoung. Magosi a
Morolong a phuthengile le
Boora Makgobi bale teng.
Kgetse ea tsa sebakase
khucane. Magesetrat araea
Marumolosa are gagabo ke kon
Morokoeng, mo kgawlong ea
Vryburg; me fa ale mono o
tlase ga Montsua: omi asa
chaoeloa ke go nyatse kathlolo
ea Kgosi. Moroae a tlo-
gele masimo le lesopha yaga
Makuku abu a sie mabolo mo
masimo yaka asalo a lema
ere a o a yeling a laeble.

Marumolosa: Me yana una
ke tla lebedikao? Magesetrat:
ko a ntse u je gone. Ea
fela fa.

GQ BOBALI.

Re liegile thata ka kgatisho
e gompieno mo re sholofe-
lang gore litsala tsa rona li tla
re lefatale ka re sa tsa kah-
mo. Erile kgatisho ea maloba
e ese e coe mongoe ou baga-
tisi ba rona a re tlogetla e ea
go tlatsa. Mophato oa ga Scott
kon Kimberley. Morago ga
eo ra tlogetla ke os hobeli
gape, le ene a ea untoeng. A
lo ka ba latofatsa? Kaitse ba
ea go tsae lipawa tsa ba ba
shoeliteng ngoago mo thla-
banong; me ga ba inoa ke
papali. Ba tingela kgatisho
ea 10s. ka letatsi ba ea tla-
banong-aa 5s ka letatsi. Re
sheenyega thata fa re thloka
bagatasi me le gote re kgat-
ihela bogolo fe re bota ba
itumelision, ke go thibanelala
tlotlo ea morone ba bone.

Re koaleste koa Klioni gore
re remelos mogatasi ea mon-
obo: lefa a ese a fitlile mono
o etha. Re sholofela fa yang
re tla nna le go gatise ka lit-
shipi cotlhe; me fa re tla
tshipi ngoe, kgotsa lingoe,
baboli ba rona ba tla bala
sebaka se ba se luetseng:
kgosi lile tharao koranta lile
13, lile thataro koranta lile 26
yalu yalo. Lefla re ka fetoa
ke kgosi lile tharao re gatisa
koranta lile 13 babai ba rona
ba tla amogela botlalo yoa,
thibatloha ea bone.

Me ga re uke re liegile ka
baliri ba rona yanong ba mo
tseleng.

Koa Nokeng e-Tshetlha

Re sa tsheille mono gare
bone sepe. Re santsa re lu-
letsa Koranta ka bothata mo
lefa eetb e amogelosega ka
bonya yo bogalo e tlogetla
a thala-thalela koa baamogeli, fa
monate on eone o oketsoga,
yaka gotoe "ntsli okoa ke
bolulu."

Mr. P. Moynaga o ilo ka
tsena mo lichoungeng, le
moroae, ka go bisa go thlo-
komela molao on utsa me goa
lebogea ba gololesegile sentle

Ka Motsheganong 5 rene re
nale holetlo o mogolo o
tnuelisho. Moruti oa rona
G. E. Westphal eo utseng le
rona nyaga No. 29 a etabse
Germanie. Maroae a baopeli
a gelets e metse yaka matlhu
a bona. O tshigellicioe yea
Mor Muller oa Adamshooj.

Maloba setimela se se mang
mo Warrenton, go tshelisa
literens, mo morathong o my-

tlama, se tlhagecos ke tsietsi
sa sapoga mo litshiping sa
utluu, bakgoetai bothlioko.
Ba tsile Hospataledeng mo Kiun-
berley; bobabeli cete ba tha
foto.

KOA TLHAPING.

Mono re sa agilo gare bone
sepe. Re hona Thapaina, moroa
Kgosi, ke che o boileng koa
ntoeng: ene ele Sergeant pa
Litlhola tsa ga Lord Methuen
yaku a ntse a feela ntluu eno
ea lefatahe.

Kgosi Molala Mankuroane,
o aga ntlo o ntle ea kgosi e
e lehang bogolo o e agela
moroae eo o ileug thutong
koa Lovedale eo etlareng a
boa, tle go chomela Kgosi
le go e koalela.

Kgosi Kgantlapane oa
Mauthe o ntse a letse fa tsache
ke boleetae 'me yanong o a
sililega.

Bashotho ba ba mona ba
bolela molemo o ba o lirelaeng
ke Kgosi Molala. Fa esale ba
oaa Transfels ele batshab o
ba lirela cotlhe tee li ka ba
itumelising.

Batlhaping ba elatsa thuto
thata; u ka fitlilea maitisiboa
makauna a en sebokeng sa
maabanyane; me oote ba tha
rutege ka ba nake moruti ou
ma'nete.

Aul 'Mentla Koranta eone
ga ba e ba? Ba li' yang go.

Go utlala fa Maburu a kilo
a loa le thaka ea rona mo
kgawlong eno; me ga re ese
re utloo sentle. Tsa Tshipi e
e fetileng gatoe a thibasetse
ko a Mahukubung a Motshili.
Ba bangoe bare De la Rey o
tha tla koama, go tla Lord
Methuen, a fetele utluu ea
Bophirima—tsatsi, me ga go
utluale sentle.

Poco ea Buboniki.

Ka ntata ea boleetsi yo
baliri ba thibafala thata koa
Kapa. Maloba bagolauo ba
motse ba ilo koa Mokoakeling
oa Pusho bare a ba thibalo
thibong ka go okocoolia
bothata yo. Are o retelelo
ko a ba thusa. Mo litshiro-
lecong tae Pusho e li lirelang
boleotsing ga e tla lelela
Bancha ba Kapa go ea
mafatsing a mangoe; me
legone ga sholofele gore, fa
bolontsi ba sole teng, bangoo
ba ka cos mo mafatsing a a
folileng ba ea Kapa.

KORANTA EA BECOANA,

e Gatisioa mo Mafikeng Gangoe ka Tshipi.

No. 3.

MATLHACO, SEETEBOSIGO 15, 1901.

TLOAATLHOA 3d.

KCOTEA 3a, kgeli tse tharo.

NOCAGA 12s., e luelos pel.

Koranta ea Becoana.

MATLHACO, SEETEBOSIGO 15, 1901.

MAFOKONYANA.

Pusho e umaka lipaakanyo tsa go aga tsela ea molelo e e coang mono e ea Gauteng.

Magosi a Lohurutsbe, loa Linokona le los Poe, ana ale mono ka Tshipi eno. Le Kgosi Segale, ea Kgatleng, e lelelecoe go goroga mo malat-sing anno.

Litologoano tsa Moshui, tsa ga Setori, li bolote koo Ostrolia go stela New Zealand.

Mekobo ea gauta e e simo-lotseng tiro ea shupa: mongoe le mongoe o lira ka bomashini bale 50. Go etleelicoe ele-mentsi e yanong e letileng titelilo ea Pusho fela.

Go ntse Pico e tona ea Makgoa mo Toropong ka See. 7: ga ikaelelo go koalela Baloli fa Makgoa a toropo a eletaa gore goramente os Kapa o ka phimola yanong ra laoloa yaka basi ga fathse ya Tahireleco. Eriile ba ba sa lumalaneng le mgopolo o bare bone ba eletaa fa mole-loane o ka fetolos gore o re gabele koa Transfela, ere Kimberley o mo gabele mo Koloming e ncha ea Noko e Noho, yanong re laoloe ke Choane Temane e laoloe koo Mangauing.

LINTHA TSA 'ASHOBORO.—Toropo e chou, ea Maburu a Transfela, yanong e hulut-shios koa Tontonyane e tla fa Kampeng eora Lekoko kafa nthleng ea Boros ea Molapo. Matlo a thailos sentie fela yaka a toropo ea 'manete. Gago letle-loe likgomo kgotsa linku mo gara ga motse. Go epiloe Hiba, ebole go nale matha-ooco, fa gara ga' motse le noka, gore metse a a molora a seka a elelela mo nokeng. Go bonala fa baagi bi motse o bale mo tlapheling, fa go nale bontsi yo bo goyo yo batho ba ba ikobetseng Pusho, yo bo ka itumelelang live tsae ba li smogelang, lefa getoe bo li berekele.

KORANTA ngoe ea Bancho, koa Koloni, eare—"Re amo-geste lokolo lo lo latelang, lo re lo gitansang ka botumelo. 'Ka mosho ono, Kgosi e Kgolo Maipondo, Sigeau, e galok laney le Matona a eone gu

leka boamaruri yoa ngaka tsalupu. Go chooe shelleng a fitloha kafa tlae go lembo goa rongos banna bale ba rataro goa ea go thola bola kon ngakeng ngoe: yeare ponto ea Kgosi e ucuiles ke mosimane, a phuthel ka khai, a eago e fitla koa naeng. Kgosi e ikaelelo go leka lingka otthe tsa Mapondo gore tsieco ea lingaka tsae e senoge mo bathung." Koranta eo gape eare: "Re ka gakolola Matona a Kgosi gore a tsee leano ya senye semane, ye le molemo, a choare ngaka tsalupu yakka ele 'mer'o-e-metoma-e-baloi,' a ba utuise koatihao ea leko-toana, fa go nale sengoe se se ntseng yalo kea Mapondong; go go koatihao epe o ka fetang tiro ba bletsatsing ba ha li-choakga 'me re eleletsa Kgosi gore e e leke."

Mo gara ga lipoco tse lint-sintai tse li stetseng South Afrika go bonala go santse go tla tlaha ngoe gape. Maloba Natal o tlahesee ke thoromo ea lefatsho, matlo a tsikinyega thata bogolo a a tlhatlagan-yeng.

KORANTA ea St. Helena e bolela fa Maburu mangoe a teng a kile a iketleleetsa go thoba; leano ya one le lemogiloe go sale motshegare, a lala a lisicoo. Eriile bosigo bo sa goa fithelelo mafago ele-mentsi e bolokiloe fa losing loa loatile go bonala fa bana ba tla ucoa mokoroana mongoe, fa thoko go sethla, bangoe ka one. Go fithecoe le lik-hane mo mafagong, tse go shofoteloang fa li tla senola maina a balogi ba leano.

JOEL MOSHOU, o'rapulana, o ngongoregetse Kgosaana ea mashole o e berekang mo go eone are Paulo, Kgosi eora Thili koa Lethbakan, ea mo choenya. Are e mo tseetses masimo le likagelelo ebole e ntsi e bopela go tsaea ntlo ea gague. Mashole a issa kgetse koa go Magesetrata. Eriile Joel a bolito ke Mr. de Koch, a buelela Barolong, are: "Ke Morolong ebole ke itsa fa kgang tsaa morafe li sekoo ke Kgosi, motho a e Makgoeng fa kathloha ea Secoana e sa mo lirale tsahamisho. Ebole ke itsa sentie fa Mashole a, sena-sepe le taolo ea mafatshe a Secoana, me ke tlakile go ea Kgosing ka e ultioana le Paulo, fela yaka Maagente a mohlo le Magesetrata." A boloceloa pele are: "Eriile ka Kguelo ea Maifika ka bo kele

mo tirong eaga Ranthoakgale abu a 'naea tlhobolo ka tlha-benela Maburu."

Magesetrata eare a atlhola are: "Ke bona tla ale kgang ea Barolong 'me e ka sekoo ke Kgosi Wessele pele. Mosekisi o tla nle le go tla koana fa Lekgotia ya Morolong le saa mo lirale tsaham."

Eriile ka Loaboraro kgetse ea reelioa koa Goora Tshili; eare e sena go tsena ka sebaka se se telele Kgosi Wessele ea atlhola ka gore: "Ereka erile re kganecoe ke baba Moshou a ba thusa, go bolasca bathabelani le baikobeli ba Moshui, ke mo naea kgeli ele ngoro fela: ere e shos aba a tlolile moleloane oa lefatsho ya Ga Molopo ka thoto ea gague."

MAFOKO A NTOA.

KOA MOSEYA GA NOKA E NCHO.—Maburu ale 800 a tlhassetse Toroponyane ea Jamestown ka kgeli e a shuleng. Ana a gogoa ke Krit-shing. Eare ka a fitlhela motso e liscioe ke Mavolunteer ale 60 ba sekba a choara bothata bope: ba thopa thoto ea mabetslele ale mararo ba ea nthla ea. Bokone ka eone, ba bolale thaka ea rona 4, sekos 1. Goa bolaca baba bangoe le moroa Komodant Myburg. Ba gapla le tlhobolo lile 75 le marumo ale mantsi thata.

Maburu a a latecoe ke Kolonel Scobel a tla go a fitlhela gaufi le Barkly East ka labo 6 los kgeli eno. Mophato os ga Lukin ea kgogeloa Lera ea bone ka lichaka. Ba choganelioa thata ba tshabelia ka nthla cotthe ba sa itsi le ko ba eang teng. Goa choarao Maburu ale 20, lipitsi 166, marumo 13,000, lithobolo 25, bosale 196, likobo 200, liaparo le thoto ele nta thata e gapiloeng koa Jamestown.

Eriile ka letsatsi yeo gabu go choarangene e ngoro gaufi le Steynsburg: goa choarao Maburu ale 22 ka marumo le bosale le lipitsi le lithobolo lo, goa bonoa Maburu mangoe a shule.

TRANSEFALA.—Ngaka ngoe ea Seburu eare Maburu otthe a lapisioco ke ntoa: fa ana anas kgoro ea go tla bogesi yoaa one a kaboo a inceila ale mantesi

Ntoa ea ga General Benson e fitlhela koa Choane ka Seete, 5 ka Maburu ale 40, likgomo 2,000 le linku lile 4,000. Bare ba tsile ba raletsi lefatsho

yele thata yele senang liyo. Go nale likgaga tse Maburu a iphitlheng mo go cone ere a bona a choere are a nise a iphitlhethse Maburu a letile go inela mo masholeng.

DR. WET.—Ba bangoe bare o nale Louis Botoa, gaufi le Matloang. Polelo engoe eare o koa nthleng ea tsela ea Maputokisi o letile karabo ea ga Paulo.

Maburu a a mo liatleng tsa rona yaanong a feta 19,000.

KOA MOSEYA.—Mogatsa Louis Botha o fitlhile koa Engelane ka Seete 8. O gana go bolelela batho se o se tiet-seng. Ka Tshipi ona a ile Kerekeng e kgolo ea Chache ea St. Paul. O sholofela go boela kosmo fa gara ga kgeli e kaia teng.

PAULO o letile go kopana le ene koa Holland.

Poco ea Buboniki.

Bolotse yo bo boitshegang yo ere ba rata go ngotlega koa bo simologileng teng, koa Kapa, yaanong ba tlhassetse le koa Bai. Melao ea yone e e bothoko, mo bathung ba ba ncho, e ba utloalests koa Port Elizabeth e bille bancho ba gana go lira fa bothata yoa melao e yone ba o fokoloe. Tiro e eme. Ka Seete 10 ha ntse pigo e tona mo Lokeishene ba laletsa Magesetrata le ngaka ey yone. Ba ba bolelela fa ba gana go patele-hia mokento. Bare ke goreng fa Monchou eare a tla palama terena koa Bai, a entoe pele. Bare fa mokento o choanetsa Bancho ke gore le Makgoa a bahumanegi, a a nnang mo mationyaneng a a mashoe, o a choanetsa.

Magesetrata are gana thata ea go phimola molao ea Goromente me o tla koalela Pusho. Are ba akeliceo ka batho ba ba raea bare mokento oa bolasca. Go tla mogoloane mongoe ea Lekgoa le Moruti eo Monchou ea Kapa a tla go ba tlhaloganyeng mokento. Aba are ero kamoshio ba boles tiroleng, me go bonala fa ba senke ba lira yalo.

Fa esale boloceloa bo simologa, koa Kapa, bochoore batho bale 700; mogo bone go shule 329. Fa ba kgangangoa ka litihika Makgona go bobotes 180, goa shua 58; Makgoba 380, goa shua 207; Bancho tota 140, goa shua 61.

KORANTA EA BECOANA,

e Gatisioa mo Mafikeng Gangoe ka Tshipi.

No. 14.

MATLHACO, PHATO 31, 1901.

TLOAHLHOA 8d.
Kootaa 3c., kgoeli tse tharo.
Nooaga 12c., e lueloilo pele.

MATSALO.

Ka Phato 18, 1901, mono Mafikeng, mohumagali oaga Mr. Elijah Lekone; mosimane.

LIKEMO.

TACAMA—SENKOANE.—Go emisi eos ka Phato 20, 1901, ka Rev. F. J. Brisces mono Mafikeng, John Toko, moro Kgosi Seri la Moyi Taoana: le Mamolelo, moroalo bo Senkoane le Mokopi. Erie ka liis line li bedio sa pele go Iepetu, George Montebello, goa nna tshapel i rona, go ya mon a maroo.

Koranta ea Becoana.

MATLHACO, PHATO 31, 1901.

MAGOSI A RONA.

Lisalunu tsa Magosi a Secoana otthe li fitihile ka Loabone. Kgama (Mongato) le Mokgosi (Molete) le Bakona ba fetsete gabone masabane. Bakatla le Bangoaketse ba santsie ba bona litala tsu bone mono ba tla feta kamosh. Magosi otthe a itumelisioa ke loeto los bone thata; la ba ba likoa ba tla ba sillegile.

MAFOKONYANA.

Lipitse lile 1,000 li mo metsaing go coa Amerika li tla ntoeng.

Koa Choane go choeroe lithola tea Maburu lile nue, eo mongoe, ele serukuthi aa Koloni, a hulosa.

Lirukuthli Gape.—Go choeroe marabele ale 13 koa Graaff Reinet, ba ba leshome he neoa nyaga liel shome, ka tiro e e thata, ba bararo ba atlhobesoa losho; ebile ba hililoe.

Kolonele Kiardo o sekisi-
tse mogatasi oa koranta ngoe
ea Ostralia a mo luelisa £500
a knalile gore Kgosana eo
ene le legatiapa mo ntoeng
ea Seburu.

Lithane.—Kgosana ngoe e bony kgotsana koa Keitz, motibango Stein ona a sia a palame pitse loshai, e tsentse peipi eaga Mr. Stein le patana ea gague ea mali e tletsse £26 10s, le beibele. Lilo tsoo li romeoee koa mohumagaling oaga. Mr. Stein koa Mangauing.

Lekgotla ya lirukuthli yaa-
nung le koa Tsemaneng. Marabele a teng a shoelicoe
yaanong go seka a Barkly. Ita tshoganya ga le marabele
tla tla bantloli koa Lamberley.

Lord Milner oa Kapa o gorogile mo Cape Town ka Loabobeli, a coa Engelane, a fitlha a amogelos ke braagi ba Kapa ka molumo o mogolo.

LIKGAOLONYANA.

Mr. Jacob Motsatsing o fitile ka fano maloba a coa go issa moroa Kgosi Bathoenng koa Lovedale.

A bua mo tlung eg 1huto are o fitlhete mosimane oa mono, Sebopioa Molema, a mo lopela tshiamo, a mo tsamaisa le methale otthe ea litbuto. A fitlhela fa Becoana re santsae re tbaetsie lithuto koa kgakala go coeltefetse litsika liel tharo—Matebele, Ba-shoto le Makgoba.

Mo kgaolang ea likoalo ba etleelios go coa Baruti le Litichere: mo litirong tsu mabogo ba ruta go gatisa, go betla le go thula. Go niale makoloi le lipetlo tse lingoe, tsu mateahat-saba, tse ekete go koa toe ga li kake tsu liroa ke mabogo a Baucbo, me go sene Mocoana ope lefa le monge.

Are ga nyatse merafe ea Sekone ka ele gone e bonang leseli; 'me fa ele Barolong o ba nyatse thata ka ele bogologo ba ntse ba ruta ke baron. Molema eibile baratuan baga Silaso ba lichaba tse lingue ba tla go ruta koa ga bone me Barolong ga ba coelela ka selekanyo sa thuto e ba a nogetseg.

H'm, h'm; U bolelela ruri Motatsing, Silase o rutile makau le baretsana ka linyaganaya; yaanong o butse sekole sese gulo, se zeshia, sa banna — le basali — bagolo mogo le thaka tshesane. Ke sekole sa koranta le Motsatsing o ka tsema. Tihoutlhoa ke 12s. fela ka ugoaga.

Mr. Motsatsing are o fitlhete Becoana bale 50 koa Love-dale. Ari, ba con koa Thabanchou, le kon Transfalsa le Bechtuanaland. Faecle Becoana ba liuoka koa Boron bone ga re itse gore ba tsema ka kae. A batsali ba bana ba lummela "liphirimisi" tsu gore thuto e senya bana?

A fa liyoo line li bolitea bana ba kabu ba bvi lopamisa? Rare nya, ba fosa. Fa thuto e senya bana ruta ona gague u mo lesa a itsheune: ta a itsheuna maikarabalo e tla inua a gague nema u apotse kobo ga mulato.

Re itumelise thata ka kgang ea Matlhaseloa le Maganeloa ba su u atlhola ka m coele lefahle ka lithobane me ba e atlhobesoa sentle yaka mayen-tlelemane—ka kgomo. Ba e sianetse gabeli: lobelo losuthla loe ile ka Loantla, Matlhaseloa ale 7, ba monna bone bale 20. Lobaka ene elo bomade hale bararo. Ba tla ba roeloe tlhogo ke Bokgengoe ea Matlhaseloa, Mokge atlago mo amoga selitse fela fa tsqea mo gae, eare ka ele Leganeloa kgomo ea tsouk e inophato oo, 'me ba lelikle.

Lobelo losobebi lo con ka Loaboraro, maemo le tsela vie ea pele. Ba ikkgoropora sentle mo loobong los tsela e e fologelang "Mapbachoanyana", ba kelebetse bale 54, ba ntsha teremba masaka; ba etelecovele ka Maganeloanyana ale mararo: ra ithaen rare a tla tla go goroga, ra tla ra choga. Mokge, eo mo leele, a tla a kalapa yaka ga coe koa Tou-tonyane le ba bangoe. Erie bo Taolelo ba ya linama rona ba ga Balirile rabo re galikega.

MAFOKO A NTOA.

Makaleketla.—Ka Phato 18 Kolonel Barker o utleetsa fa lara eaga Haaswiek elo koa Doornberg a e sikelela gole bosigo. A ralala lithola tsu Maburu lile 20 li robetsa e ea g' tsena koa laren. A lika-nyetsa ntua ea bone ele mo mogorong. Erie bosigo bo sa ba e theli seforomu ka likanono le tlhobelo tsu li tshusane. Maburu ale 120 a robetsa otthe a cosioa fela ke moluno ba tshabelta ka ntla cotlhe ba sa itsa le koa murumo a coang teng. Goa balaoa Maburu ale 7 goa thayoa ale mabeli, goa oboaro ale 23 le lipitse lile 40, tla li boaloioteng le cone lile 40, lile lintsu tsu sia. Goa gacosa tlhobolo lile 38 le likoalo lie lints, goa tlhobolo Skchekara se tletsie lithane se tuka. Mung ou lara (Iwas broek) a seu etetse mossali a gague. Go laola Kele-kurnete Koronje, a tsahaba ka pitse ea resisi ea Lekgoa ya mohumi ye lone lote koa Johannesburg pelsa ga utso.

Matloasane.—Lord Methuen o fitlhile mono maphane. Ba tsile ba feelsa lefatshe yutile, go coa koa Tanug, ba tla go goroga mondo ba gapile pitse lile 68, kgomo 2,240 lithabane lile 16,000 likoloi lile 91 le liesele lile 64. Ba choere Mahuru ale 37 le banna bagolo bangoe.

BAENG BA RONA.

EBILE BA TSAMAILE.

Ka Loaboraro Moro Kgosi o amogetse Magosi a Secoana a ntla cotlhe. Ane a etele-coe pele ke Lerotholi, Kgosi ea Bashotho le Kgama Kgosi eaga-mangoata. Gonale Marcus a Morolong le a Setebel le a merafe e mengoe cotlhe ea Sekone. Ba lere-litse ngoasua Kgosi ea bone litumelisho le lekgetho. Yeo ene ele likobo tsu libatana le lilyonyana tse lingoe tse li liloang ke mabogo a merafe ea rona. Moro Kgosi ona ale fa pele ga ntlo ea Goron-ere, tshumagali oa gague a koaile moruti oa setlharen-yana a likanyo lioce ke lekoko ya malata a sliaparo li mebalabala. Magosi ana a shuocia ke Molaoi oa Lesho-tho le Moruti J. S. Moffat. Mongoe le mongue a bolela litumelisho le matshelisho a morafe on gague. Go uale Mohumagali mongoe ea Letebel le: "U tsamae sentle mo leoatieng le Mohumagali oa gagu; lo e go fitlha koa kgakala koa lo agileng teng. Eesta eare lo seua go fitlha losa re lebala."

Moro Kgosi abu arabe ka mafoka a s mowate eare a ntsaka Moshi are: "Nkalo bolelula pelo ea gague ene e taka ke lorato los lithika tsu lufatsho ye le tona ye, me moa o o bonolo o o anal tang mo pelang ca moroae, Kgosi ea lona. Ke tinyaga lile finti Kgosi e ntse e bons, e krigtots ke, puush ee ga 'magae a esa ele ca boitiale le tshabmo. 'Mo lo ka luelua fa le Senata se Ne Ntla se tla lise fala yalo 'mogo lo liebanelo tm lona. Ntsa le Mohumagali oa ka relo lebogala linea tsu lindle tla li re abetseng. Le tla li re abetseng bo 're lo 'me, ba be rateng, ke tla ee go li fitlha. Re eletsat thata go Molino o ka thusa merafe ea lithika tsu lona, ee e sireletan, ea e coelietan pole."

Moro Kgosi etile a arabu Kitchener oa Khartoum are: "Re go leboga thata le methale otthe ea bathhabani ka mogala oa lona os tsalano. Loeto loq rona mono South Afrika lono lole monate thata, le tsalano le natele e re e shuplicoeng ea itumelisa. Re ka itumela fa eto lo rona lo ka lo leretsi molemo. Bene re ka itumela segolo fa u no u nale ga tla."

Baeng ba boloisce mo Kapa, ka Loabothano go ea Amerika. Lo teamae sentle.

E tsalanoqaa ka mung ea con, Sizas T. Molana, Mafikeng.

KORANTA EA BECOANA,

e Gatisioa mo Mafikeng Gangoe ka Tshipi.

No. 15.

MATLHACO, LOETSE 7, 1901.

TLOAOTLEGA 3d.
Keotra 3a, kgouli tse tharo.
Neocca 12a, e luelelo pele.

E. SOLOMON,

Golebagana le
Steahene.

Koranta ea Becoana.

MATLHACO, LOETSE 7, 1901.

MAFOKONYANA.

Mr. Ralph Williams o gorogile mono ebile o simolotsi tiro ea gagus ea go laolo Fatahe ya Tshirelecoo.

Empress Frederick.—Ma-Kaisara oa Germane o tloegile bana ba gagus boshoa yea inthabandane ale mashome a madianao a a meco methapoo (£55,000).

Ha ya Boshoa.—Liketiecoo ke tse li thata koa Canada (North America) taa go amoga Duke of Cornwall and York le Mohumagali oa gagus.

Litemans.—Go choeroes mosimane koa Kimberley a unile mero a metona ea maye, lengow, lele karate li 50 tloothiho ea yone ele £350. O tla li gama aas li tihpal.

Kimberley.—Lekgotla ya Lirukuthi le atlhose Jan Botha ka Laborator. Botha ene eie Lopoli, care a romiloa go ea go tihola haba a fittha a inela mogo bone. Ga ka a itatola molato ea gagus: Baathboli ba me atlhola yaga li shupa mo teronkeng ka tiro e o thata.

Dr. Krause eo erile Lord Roberts a tsa mo Gauteng eko eie Molodi ce Johannesburg o choeroes koa London. Bars ka kgoalii lie nne a pise aie teng care a sena go ikanelago ikobeli Pusho ega Miemo Setori goa fitthlos a nte a romela mafoko koa Maburung.

MAFOKO A NTOA.

Go' Ra-Tiou.—Maburu mono a ntshite: a tletsae mo litikologong tas Moita ebile a chubetes motse o montlentie ea Felekurnete ea rona, Mr. Keeley.

Fohuli.—Colonel Murray o lule mono ka Loaboloi a ea go gaangasa Maburu aga Van den Merwe, ntsha ea Moshou; a tia a gapile likgomo, a

bolale Maburu ale mabeli le lipitse lile tihano. A choero Maburu ale mararo a papa le likobo tsara ega Van Zyl, baba erile ba tsahaba ba li tloegela.

Ereka Mashoropo a tie a hule Mashole a rona, a sena go inels, Mr. Chamberlain o laetsie Lord Kitchener gora a itaise Balaoli ba nica ba seburu botlike fa Mostelkipile na mphophlo mongoe, o go ka senogang fa thaka ea gagus e kile ea lira yalo a tia bolana le mothu eo o bolalleng leahole. Ere botlike ba go litiegaseng hale teng ba tsoego mo teronkeng.

Ka ntsha cotthe.—Mo tahiping e o fetileng Lintna taa rona ka ntsha cotthe li bolale Maburu ale 19, likoa 3, magologos 339, taa gapo tihobololo 194 (ka thoto e atsi ea marimo a masesane), likoloi 144, lipitse 1,700, likgomo 7,500. Go choeroes le Piet de la Rey, monna General de la Rep.

LIKGAOLONYANA.

LINGONGOEREGO taa rona kaga loeto los Moro. Kgosi re li umakile maiboa, rara le rona reus re choanecoe ke tlotlo e neiloeng Mathape a Transkei ke Pusho ea rona, ea Kapa, yaka ea Imperial erile o tlotlo Magosi a eone ea seka ea tihaoa opa.

Se re ka se buang gompieno ke gore care ka Magosi a mancho a bua le makros a ohomeloe se nyeseemane ka baua ba ono, ba ba tihanoleng, me ga re tiholayanye gore ke ka ntsha cana akara go tsile munqo se nyeseemane tota go choma Lekgoa. Ka ntsha ea go chomelos ke Lekgoa Magosi ale mantid are mafoko a a bidioeng ke Duke of York ba a utloola mo tseleng ka bachomi, ba bangoo bare ba a utloola mono gao ka Koranta ea Becoana; Kana go gakgamataa yang!

Gago Noorishen Rona fela: le koranta ea East London ea litsala taa rona taa Matabelo e thulaka Pusho ea Kapa ka gonno ere tlotlo e keeng Goromonte a e thulaka Ma-Transkei fela ere harutegi ba Koloni bone ba tloegao. Me litsala taa rona li fosa ka

Liaparo, tse lincha tsa,
Bahumi le Bahumagali, Bohutshe le Litlhaku.
GO NALE LILOANA TAA METEME LE LINOO.
O itse Secoana sang go muisa fela.

S. KEMP & CO.,
(NO. NOTHING DA HALF DOCK WELL)

**BAREKI, BAREKISI,
LE BAANANYI.**

Ba tia gu rekisetsa liyo le liaparo, tsa methale
eothine, ka tloahtsua tse li kaa tlase thata.

Ba rekisa le Liloana tsa Matlo
tsa lipolase le TAA MASIMO.

Ba tia reka seringo se u ka se rekisang ebong
Likgomo, Mabele, Matlalo.

Go rekisu batho ba ba tloaetseng go rekela Becoana
ka maitseo a mantle.

S. KEMP & CO., Barekisi.
MAFIKENG.

Kitsisho e e Bogale.

NNA, eo leina ya ka le-fa these
ga kitsisho, ka ska-hise g
amogela lithoto tan methilo collie,
go li rekisetsa beng ha cono koa
ba ka amogela tloahtsua tre li
simonee gone, obong:

LIPELESA, MEBILI,
LIKGOMO, MABELE,
LINKU, LIKOKO,
LIPULI, MATLALO.

Mali a tia con fu re minna liloana
ka nabogo.

F. A. MUHLENBECK,
Go lebagana le Steahene,
MAFIKENG.

Ereka Kgosi tse tharo yaanong li felle,
BAAMOGELI ba ka thusa
Tiro ea Kyatisho thata fa ba
MI aganetela go shafatsa
Lipunu tsu bone,

MOTSE OA BALIBI

BA BUCOANA LE

Fatshe ya Tshirelecoo.

EREKA yaanong Babri ha tihokafala thata koa motlobang
en Tremaine, ea Gauteng le a meungo, ke iketleolites go senkela
babereki botlike tiro ka tsumaloa e
o siameeng le maluo a a golileng.

Babereki botlike tlang koano
Matikong, mo go

F. A. MUHLENBECK,
Molodi ea Lito.

BANG KOA GO

H. C. BRADFIELD

Fe lo batla liaparo tse linche
tse banna.

gore le Becoana bana ba lalilicoe. Ge lalilicoe Becoana ba Imperial fela yaka Basotho: falele Mafisa aga sepriki ga goa lalilico ope.

RE NALE MAGOSI a a busang merafe e meutsintsa go feta likrosana taa Mafenku tae line li lalilicoe. Ebile Magosi a rona taa Tilhang, a Ga Motsharo, aya Maebu le o Ea-Tion anala tebiammo ea go atihola likgetse le go oatlhaea batho ba one pele ga Magesetrata: tshiammo e Magosi a koloni a senang naco; me lefa gontse yalo Bechuanaland eothse e fa tlaase ga Pusno ea Kapa ga goa fithelelo ope eo o choaneoceng ke tlotlo ea go ea go bona Moroa Kgosi. Go ikisitse Kgosi Weesels fela, ka lithata taa gague, a sa lalielos ke Pusno ea Kapa; me liela taa rona li kabo li re siamololela fa li re balela le baitshenkelui ba ga Sir Gordon Sprigg.

Kgakala koa Boshona.

**MELAO, LIPOPEGO, LE MEKOGA
EA BATHO BA YANG.**

[KE C. C. MASEROLANYANA]

Re mo lefatsing ya matlhomola. Tsala ea rona e kgolo fela ke Koranta ea Becoana e rea tie re bone fa re santsa re nale eo o ka re lereteeng mafoko a garona le litiragalo taa legae le litsala taa rona taa se-Kresete.

Re tebetsa se bothateng yoa se-heitene se segolo, mo go se itsioeng gore Molimo ke eng.

Nna le tsala same Mr. Gaborekoe re kile ra choarelos passe. Krile re bolioa mo Kgotsi ra arabu ka boikokebeco rare ga re itsé fa Baefangeli ka tsameea ka lipasse, gape ke lona (Balaoi) erleng ka kgodi ea Thlakola loare Bancho ba Koloni ga ba cho-

ncha go tsaue passe.

Ba thayoa ke lithoung ba ele mafoko a bone 'me ra coa mo ganong ya koema. Falele Bashoen ba mono ba re lebile yaka batho ba ba teileng go senya Mashona ka go a ruta matlhale a rona: ke sa ree gore ba rialo bothile ka legalle ebathe base popego ngogo fela. Ka nthia ea go ila Barutu ba bancho ba re ichoketse gore re be re tsamae ka lipasse.

Passe ea Rhodesia e thata ka ebile e tsaoa ka basali ea be ene ekete go katoe e gaisa ea Transfela.

Mashona ke morafe o o thata ga kaioa. Popego ea bone e mashoe thata (ke raea ea mekgoa eseng ea nama) bantsa fela yaka banyana. Erile mo tseleng re santsa tla Salisbury goa re tla banna bale babeli, re golotse, ba coele liepo. Erile mohumagali oaka a itsa bana go ba atamela bone ba bo ba sa ngoke sepe.

Ga ba itsé gore thogano ke eng: motho oa bone o ka raea 'rague are' "U maake," kgotsa buela 'rague mafoko a rona re a ilang le me illekaneng, eabo ese sepe.

Lefagonseyalo mo re tsileng go ruta gone ba itlotla ebile ba tshaba Molimo. Nkile ka etela koa motsing oa Kgosi e e bilioang Sherebma ka fithelela motho eo o boifang Molimo; ka nthia ea tumelo ea gague batho ba gague ba lumetse, ebile ba ithata, motse oa bone montle. Ba itsé go bala le go opela lefa likoalo taa pua eo bonel i santsa li gatisioa. Kgosi Sherebma o neetsa nqoana oa gague mo atleng taa baruti gore a rute bahetene. Ba bangoe ga ba nna yalo. U ka fithele go binosa lipina taa se-heitene, go oooa likofhi ka thata eothse go bineloa selo se se bilioang "koma." Fa ukare ba lese go binela selo seo o tla tliocia.

gote u mhalatsi le sesenyi, kgotsa "Maradzi" le "Chire-ha," ka pao ea bone.

Etlaro ure u ea go ruta koa ga bone ere u sale kgakala u utloce mokgosi ore: "Tshabang! Tshabang, tshabang koo, Sesenyi ka seo!"

Ga ba apare sepe le liyo tsaa bone ga li yege ka nthia ea kapeo e e mashoe. Ebile ba gaiso ke Bakgalagali ba rona ka botho.

Kaitse ba ya peba ea matlhaku Erile Makgca a ese a tle mono peba eabo e coa mokoele: ere fa ekare motho a e isa bogogali a e phnyya mala a luelo ka kgomo e e linaka. Re agile mo fatshing yele ntseeng yana; 'me re ka itumela fa babali ba koranta ba ka re thusa ka merapelo, gore morafe o le one o balelo le merafe e mengoe e mencho ea barapeli ba Molimo.

TLOTLO EA BATHUSI: BA RONA.

Pusno e choaneloa ka litebogo taa batho ba bancho mo tlitolong e Goromotes o e Abetseng litaala taa bone, bo Mr. J. Rose-Innes, K.C., M.L.A., le Mr. R. Solomon, K.C. Koa Koloni maina ao o'mabeli a itaoi gotthe ke bancho fela yaka motlhobanai a itsé thebe ea gague. Ke marenai a a itiretseng kilo mogo bana ha lo 'rabo ka go buelela lichoanelo le bocoelole pele yoa batho ba bancho mo makgotlieng magolo, koa ntle ga prifo. Mr. Solomon okile a buelela Bathhpings le Bathharo ba ba lelekiloeng mo fatshing ya bone, ba isioa bokgoba koa Kapa, fatshe ya rekisioa. A ba buelela, bagagabu ba ba bare oa tsenoa. Pusno e ba lirile li K.C.M.G.: ke gore gaba tibole ba bilioa Mister yaanong ba bilioa Sir James Rose-Innes le Sir Richard Solomon.

GO MORULAGANYI, —Ke itumetsa thata go bala mafoka aga Mr. M. M. Leshomo ebile le nna ke santsa ke busida yaka ene. Moliri o choaneccos ke tlotlo mo tirong e o e lirileng! Ga goa choancia gora molas a lire ka go rata; choanelo ea one ke go lira ka tsahiamisho. Le nna ke botaa gore baokameli ba rona e bo mang? Erile ka metlha ea lipitlagano rabo ralo batho ba re ikanoeng. Ebile ka gakologelo mothangae erleng re ntese re kakanettes, mo likampeng tas koa liteneng, ra bona mololo o thunyu koa gec koa Mafikeng, Capt. W. Browne (Cape Police D. II.) a ta mogo nna are: "Ba ka ba gaenu? Ke itsé mokgosa ea Becoana, ba tliobogile kgololo yaanong ba ineteetse mo Mabururing."

Ke mo reile kare Barolong ba teng o tla ba bona. Erile motahegare a ba a nthacea are ruri Maburu ga a tsena ka molato na Barolong; a simolola ga lumela Barolong bogologolo mo tastaing yeo. Kana fa Barolong rene re sitoa, ra ikomoss le baba ba rona, ra itira morafe ole mongoe fela le bone go kabo go senyogile. U ohoantahitae sentle, Lepetu, gonale bangoe ba ba itatotseng yaka Pitoro mo kganelong ea Mafika; gompiyeno ba rata gore ba bolelo bogolo go baliri.

A gase likgakagamo moliri a tseeeloa manngi a litiro tsa gague ke motho eo erleng go lira abo a tsentse mabogo mo likgetsing taa borokgoe, mabogo a gague ale mantlente a sena marophi. Gake buele go kgopiac ope me ke raea kagobo, re lirote Pusno ea rona thata, me gompiyeno go ntse yaka ga rai lira sope.

Ke nna &c.,
W.K.L.
Mahukubung,
Loetse 2, 1901.

E tsolagangoa ke mung oa cone, Sita T.
Molomo, Mafikeng.

KORANTA EA BECOANA,

e Gatisioa mo Mafikeng Gangoe ka Tshipi.

No. 16.

MATLHACO, LOETSE 14, 1901.

TLOAATLHOA 3d.
KOOTAA 3a, kgoeli tse tharo.
NOOGAA 12s., e inleloa pele.

C. N. Williams & Co.,

Lituala tse li kgole tsoro Tshili tsa
MABAKA le SELAGA.

Ba reka LIKGOMO le LIMUTSHANE.

Ba rekela nana go feta Liinge tse mono oothe

LINKGOA TSA BOTSHETO,
tsa Felours le Sebara, Le Likukisi tse li botabe tsa methale oothe.

Fa lo ema laetsang KUKU ea LONYALO kon go

C. N. WILLIAMS & CO.,
Mo selengang saga Lerotholi

MAFIKENG.

E. SOLOMON, Golebagana le Steshene.

Liaparo, tse lincha tsa,
Bahumi le Bahumagali, Bohutahé le Litlhako.
GO NALE LIOANA TSA METEME LE LINOO.
O itse Secoana sang go muisa fela.

S. KEMP & CO.,

(NO MOTSING OA GALE DORA WEL)

BAREKI, BAREKISI,
LE BAANANYI. . . .

Ba tla gu rekisetsa liyo le liaparo, tsa methale
eotlhe, ka tlhoatlhoa tse li koa tlase thata.

Ba rekisa le Liloana tsa Matlo
tsa lipolase le TSA MASIMO.

Ba tla reka sengoe se u ka se rekisang ebong
Likgomo, Mabele, Matlalo.

Go rekisa batho ba ha tlouetsong go rekelu Becoana
ka maitsee a mantle.

S. KEMP & CO., Barekisi,
MAFIKENG.

MINCHIN & SONNENBERG,

Babueloi bu Takgotla a Engelane, a Koloni, le a
Bechuanaland.

LIOFISI: CAPETOWN, VRYBURG, & MAFIKENG.

Kitsisho e e Bogale.

NNA, eo leina ya ka la fa tlae
ga kritsalo, ka ikitloetsa go
amogalo lithoto tsa methale oothe,
go li rekisetsa benz ba cona kon
ba ka amogelang tlhoatlhoa tse li
siameg gone, abong :

LIPPLESA, MEBILI,
LIKGOMO, MABELA,
LINKU, LIKOKO,
LIPULI, MATLALO.

Mali a tla con fa re aanaa liloana
ka mabungo.

F. A. MUHLENBECK,
Go labaganza le Steshene,
MAFIKENG.

MOTSE OA BALIRI

BA BUCOANA LE,

Fatshe ya Tahireleco.

EUREKA yaanong Baliri ba tlhobong
ka fala thata koq matlobong
ea Teemane, ea Gauteng le a me-
ngoe, ka ikitloetsa go sankha
baberekli bothile tiro ka tmlanalo e
siameg le maluo a golileng.

Baberekli bothile tlang koano
MAFIKENG, mo go

F. A. MUHLENBECK,
Mabelli on Litira.

J. McLOUGHLIN,
Morekisi oa Liyo
- - - le Lenoo.

Motome eu liloana tsa methale
enthe.

Liaparo tse tittle tsa,
Banna le Basail,
Bohutahé le Littlakha.

O labaganye le Steshene,
MAFIKENG.

A U BATLA
MAFALU, MARASE.
Bemape Egoone Samole.

Lefatshe Bakli eo o ka rokoang fela
kafa likeleong tsa gague.

Sianelang koa go

I. COHEN,
Mo Nitlo e fa gare ga bang
ba Fantsi mo Marakeng,
MAFIKENG.

EANG KOA GO . . .

H. C. BRAFIELD
Fa lo batla liaparo tse tittle
tsa banna.

Reka Kgeli tse thare yaanong li telle,
BAAMOGELI ba ka thusa
Tiro ea Kgatisho thata sa ba
ka ilhuganelela go sha/atea
Lipaka tsa bone.

Koranta ea Becoana.

MATLHACO, Loetse 14, 1901.

MAFOKONYANA.

BADEN-POWELL.—Gatoe
Natla sa Mafika se tla boela
South Afrika ka kgoeli ea
Phalane.

Matlalo a linku a tlhokafala
koa Engelane ebole tlhoatlhoa
tsa one li oketsegile.

Keské earo fa lo batla kga-
kololo mogo sengoe se se ka
amang melao loa lebala fa
Mr. J. W. de Kock ele ene
'Museli oa bogologolo oa
Kgosi Montshioa.

DR. KRAUSE.—Re boletes
ohoro ea ngaka e maloba 'me
ekete bogosi yoa koano ke
yone ho amileng mogala yoa
raea yo bogolo yoare selo seo
maso lo lo ntiba peli : re raea
ka ebole ekete ba umaka gore
o tla go sekela mo Iranse-
fala.

MOROA MARKO.—Koranta
ea Vryburg care : "Rev. Daniel
K. Gabashane, Magolane ea
lithoto tsa Ithiopia koa ga
motselekatse, o titotes a eme
ka lino maloba ka Loabobeli.
O emisitsa nyalo lile 8 mo
Lokeahengen loa Fohuli ka
tatsi lele lengos fela.

LOHURUTSH.—Mohumagali
oa Kgosi Gopane koa Mano-
ane ontsa a etsetsa litasala tsa
gague mono 'me o boetes
gagabo ka Loabone. Kgosi
Michael Moiloa o santsa a
loala, re sholofela a tla sillega
fa loapi lo gakologa le pnia
o na.

Moh. Leah Mibelle, ea Bur-
ghersdorp, e tsite mono ka
Loubone go tla go tlhola bana.
Ke loantibus a tla go bona
Bucocana.

"OM DANTJE"—Mr. D. C.
van den Heever, motho eo
mogolane mo Parlamenteng
ea Kapa, eo agilieng gaufi le
Venterstad, o mo teronkong
ea Burghersdorp le bo moro-
sue bala babeli. Go fitheoce
a filibile lithobolo kafa tlae
ga lipati tsa lefathe ya ntlo
ea gague.

MACHAINA — Chun, Kgo-
sanx a kgolane ea Chaina, o
koia Germanie ; o ile go kopela
pusho ea gagabo maichoarello
a Magermanie ka Machaina a
holiale Baron ou Kettler
morenana mongue ea bone.

Kaisar a molo' amogola a ntsa fateha mo theroneng a muisa ka **Mafoko** a tihabang, are Ga ke gane go lebalela Kgosi ea Chaina mo pitielong ea morongoana ea ka tsie mafela bagakololi bagague mafalo ea bone-maglobogolo. **Tebalelo** ea Machaina e ka Thomamisica fala, ke maitseo a ba ka ichoaang, kafis go Germane, ka one mo metheing e tiang.

BARUTI MO BORUKUTLHING

Moruti Ackerman, oa thuto ea **Gesopempera**, koa **Bucconyana**, ong ale fa pelo ga Baathok ba Marabele koa Kharericy, ka Loonthla loa tshishi eno. Erie yaka re kganecoe abo antso e rapsela phenyo ea Mabura mo lilareng. O nellos kgooli lile 12 abo a luthlina 2260. Fa a sema mafhi o tia beeloa kgooli lile thataro fa golima.

Moruti Perold, oa thuto eo koa Wartenton, o ntsa e iphapha mo utoeng go tihelha ka kgooli ed Krosemess ea ngoaga'na tsilha oa ntsa, fa Manyeseman a gotelelo ka ntoa, Methuen koa Khaba Gatare koa Stormberg, le Buller koa Natal, moruti eo yatta a simolola go raea Mabura are a iohare thata, go batala fe-ha tihabana ntoa ea tihabana ka Molimo o na nabo! O attholecoe kgolego ea likgooli lile 18 le 2500. Fa a sema mali, ngoaga fa golima.

Tumelisho ea Kgosi Molala.

NAVISA ABA SEPIRIKI.

Taung, Phato 18, 1901.

Go Boma ba by Nile
Dulu to Dulles of Cornwall & York.

Nna, Molala, Mankuroane, Kgosi e kgolo ea Bathaping, moroko Thapama, Lithogo tsai motse le morafe oame otshie, re lo lumisa ka lokulo, lo roba, re lo amogela ka boitumelo mo tshing yenya South Africa. Nna le naotshui 'nsi, Mankuroane, re sale, re ikobela therone ea Engelana, re ba ra baga'na lona, eo o na a rafega, moshui Mohumagali eo o Choaro Kuini Victoria, thusho eothhe e ene elmo thateng ea rona pele; 'me mogopolo o ke one le gompiyeno o nkgoetsang go shofetela. Morena ea rona, ra lona, re gesozi, ikanyo ea ka e e tlhomameng. Ke utloa botlhoko thata ka ke tlhokile choanelo ea go ea go lo bona ma, ke rapela thata gore Molimo o molemo o boloke matshelo a lona. Ke lo eteletha matshego, go fola le boitumelo; ka pelo same eothhe ke lo shofetela le boikanyo yoa me yo bo sa fetogeng.

Mothlanka os lona os boikoboco,
MOLALA MANKUROANE.

KARABO.

Ntlo ea tloromente,
Kapa, 21:8:01.

*Go Motlotlogi en Mogolo.
Sir W. Hely-Hutchinson, D.C.M.G.,
Molaloi os Koloni ea Kapa.*

Morena, Duke of Cornwall and York o ntatsego, go gu lepa gore u itaise? Molala Mankuroane, Kgosi ea Bathaping boitumelo yo ene le Mohumagall, oa gague ha amogetseng lokuelo los gague los tumelisho, le cholefoco ea goikobela therone le bothy, yon, Kgosi, ka yone. Bana ba Bantle ba utluile boitlhoko ka Molala tihelha go kopana nabo ka sefatlhogo le sefatlhogo, 'me ba shofelala fa boitumelo le bocecolelo ptele s'la ntsa ka Molala. Mankuroane le morafe ea gague.

Kenna, mothlanka os gagu,
ARTHUR BIGGE.

Fa, Kgosi Molala one ole mo-Imperial o kabu a falelioe go ea yu huelala mathausante a Bathaping, ba ikobetseng Pusho, fa pelo ga Moroa Kgosi, ka es: 'me erile ka aitj lefisa, y' Kapa feh, y'da rona, a choanelo ka go itaeara mogala.

"IMVO."

Maloba re utluile boitlhoko gotee Koranta ea Matebele ea bogologolo, e e gatisicomeng toki Koloni ka linyaga lile 17, e kganecoe ke molao na ntsa. Re itumetsa thatre re e bona gape, mo tshiping eno, e tihaga ka leiusa le sele, leka e okozogole ebile ponalo ea cone a shupa mathhomola. E tletek likitsisho fela mafoko ga, manene. A tlhogo ke a:-

'Mali eo o rategang, -Re gu itsise fa re amogetse kisho a e latelang e coa koa go Molaloi oa King Williams town: "Coo Coo tsaea tsia fa kgatisho ea korante ea gagu e kganecos, ka taelo ea Molaloi oa Likgaolo tsai Bothabatsatsi, ka gonee go benetse tilo tse li li eleletseng, mogo eone, sesha yana." Etlatele pele ga phuthologo ea likgato tse re li chotseng, tsai go siamisa kgotse e, u tla 'namafoko u amogele foko ye yaka maitaito a laekanyeng mo sekgingping sa kgatisho ea "Imvo". Lefaa gontseyalo Morulaganyi o letlecoe go gatisa likitsisho ka inogoko ono, tse cone li tla coang ka litshipi cotthe.

Bishop Coppin.

Bishop ea Kapa ea Mattheopia ontse ale mo Kimberley a tsile go lekolo lithuto tsai bone teng. Ona a ruta mo Town Hollong e ntle en motse ea Teemane sare le ba bana ba tsile go shotla ba bor ba shokologile. A le tholota mokualo mongue aba are rona

"bagi ba metse" le "barathib" ba likgong" ga rea tsela lithoro tsie li ntse yalo. Eato a shoctsaa are: Ke utlo gotee thuto ea rona e tsile go tsela batho. Lefaa ele koa Amerika, le kae, eare fa re bona moruti a gakalete go tsena likgang tsai Pusho re mo gelole mo bojuting gore a sek'a a kakatela ka mabeli. Gu re ruta batho go coa mafabale je ba ruta go coa bai-kolci ba pusho ea lefatsa gore ba tie ba its'e go ikobela le ea leglimo.

LEOTSE 15.

Kitsisho ea ga Lord Kitchener ea kgoeli e e shuleng e ueile Maburu sebaka go fithele kamoshio. Moetelei pele eo tsatsi ya, kamoshio le phiruang a ese a incele etlare mothuang ochoaroang abu asa tiole moleloane ea Transefala fela me ele go lelekelo ruri mo South Africa. Balateli bone koatihao ea bone ke gore go simologa kamoshio bana ba bone ba ba mo lila-reng, ba bantsa ba otloa ke Pusho, ba tla otloa ke Goromonte yakha gale me a ichuise ka sengoe se motho o santse a na ushio fa ba su ineele mo tsatsing yea. Basili bale bantsi ba rapetse Pusho gore e ba letle go ea go rapela banna ba bone gore ba ineele tsatsi ya kgaoalo le fse lo tle. Ko Choane le koa Matloasane tetlelo e e ntseng yalo ba ntse ba o bona. Ke shofelola ekare Lord Kitchener a rialo a ba a bolelela ruri esere kgotsa morago ra utloa go tlhlongoa molao o sele gape o o bonolo, yaka ementsintse eabo Lord Roberts koa Transefala le General Baden-Powell mono.

**FA PELE GA
DUKE of CORNWALL**

KANYA, 2nd Sept., 1901.

Tswe Morulaganyi, -Ke utluile lefihoko maloba mo koranteng en bo 31 August. Le boleli kigga dikgosi yaka dile go kgatihana le nwana wa kgosi kwa Cape Town. Ke utluwa fua motho monwe arile kgosi dile di eteletseng pele ke Lerotlodi, Kgosi ea Bashotho, ba nobeli ele Kgame, ea Banwato, ele bone ba eteletseng dikgosi pele. 'Me kare tswe, Morulaganyi, ke go sharologanyetsa kafisa dikgosi tse dilen di se kake tsai eteletla tse dinwe pele katen.

Fhaele Lerotlodi, Kgosi ea Bashotho, ola a eteletseng morafhe wa gagwe pele; le Kgame a eteletseng ba gagwe pele; Kgosi Bathoeng ona a eteletseng ba gagwe pele, ba eleng Banwaketse; Kgosi Wessele a eteletseng Baralong pele; Lentswa a eteletseng baga Kgafela pele; mora wa Kgosi Kealeboga a eteletseng Bakwena pele; Wokgosi a eteletseng ba gagwe pele, Bagamalete. Fha

monwe are Kgame ja. Lenthudi bane ba eteletseng dikgosi pele, lebasi ele Motsho, mohlo ka sefatlhogo le Lekgosi, le e ne-anne are o kgatisho dikgosi tsotsi, o fhasitsa. —Keenna, le **PHELI-RA-METSIK.**

MAFOKO A NTOA.

DR WET.—Ke bogologolo re ntsa re se utluife sepe kaga da W. Steyn e utloa fa ana, ntsa pico le bo Steyn, Froneman le Haasbroek koa Woerderkop. Pico ea phatlalatia ke go atamelia ga mashole bo Steyn ba tsabelo koa Reitz, Kong Col. Remington a gapela Haasbroek, koloi lile 40. Comandant Haasbroek a batla go bolaoa ke pitsa e moliga. Steyn le eue a thubeloa machine oa kgatisho goa fithelesa ana a gatisitse kitsisho, ka Phuku 20, e laelang Mashoropo gore a sek'a inela fasese Manyesemanane a sholofetsa go busa bogosi yoa bone

NOKA E TSHELTHA.—Maburu a thopile aba a chubela setoro saga Hunt, hotele ea Riverton, ka Loetse 5.

KOLONI.—Ka tsatsi yea Kolonel Scobell o choganelitsa lara ega Lotter, gaufi le Graaff Reinet, a bolaoa Maburu ale 12, a tihaba ale 46, eare ba ba setseng (104) ba ochoaroa bothle, 'mogo le Lotter (maladi o bono), le Commandant Breedt, le Felekurnete Slniter le Commandant Scholman. Marumo a bone ale 25,000 a gacoa other.

Maburu a inetseng motshiping e e fetileung mono Makfeng ka bana le lithoto tsai bone a ka atamela masome a mane.

JOHANNESBURG.—Go choeroe Mabura a magolo a esule ere Lord Roberts a tsena mo Gauteng, ikanelo go ikobela Pusho. Go choeroe le bo Broeckmas, de Visser, Durring, Rothkugel le babangoe. Go fithecos likalo tsai bobaba mo tlhlonga enga go Broeckmas, 'moe creka erile pele ga ntsa Broeckmas eabo ele Mosekisi, a Makgotla a Transefala, go shiclofcia fu Dr. Krause a choareces go abalaua le molato oa bone.

LORD METHUEN o gorogile mons ka Laboraro o tia le Mashoropo a mantsi, ebile go sholofolo, fa ba tia ineele bothle gore tsatsi ya, moshe le se ba gele ntle. **Ka Phato** 5 o lolie le mphato ea bo Lemmer, van Tonder le Liebenberg, goa bolaoa Felekurnete Joubert ea Thabane. Likoa li 17, magolegoa 44. Ba rona go bolalisa 15, likoa 30. Ra gafa makgolo likoloi, likgomo lile 14,000 te linku lile 6,000.

E gatision mo Likhutsheng tsai Makfeng Mall, e erilengnana ka mung oa enne, Sitas T. Mafuna, Makfeng.

KORANTA EA BECOANA,

e Gatisioa mo Mafikeng Gangoe ka Tshipi.

No. 17.

MATLHACO, LOETSE 21, 1901.

TLHOATHLOA Sd.
Kootsa Ss., kgoeli tse tharo.
NGOAGA 12s., e huelos pele.

C. N. Williams & Co.,

- Litsala tse li kgoeli tsorera. Yellili tsu

MABAKA le SELAGA.

Ba reka LIKGOMO le LIKUTSHANE.

Ba rekela nama go fata. Lilaga tan mono oothe.

LINKGOA TSA BOTSHETO,

tan Faloura le Seburu, Le Likukisi tse li botsheto tsa methale oothe.

Fa lo ema laetsang KUKU, en LONYALO kon go

C. N. WILLIAMS & CO.,
Mo selageng saga Leroholi

MAFIKENG.

E. SOLOMON, Golebagana le
Steshene.

Liaparo, tse tinchha tsa,

Bahumi le Bahumagali, Bohutshe le Litlhako,

GO NALE LIOANA TSA METEME LE LINOO.

O itse Secoana eang go muisa fela.

S. KEMP & CO.,

(NO NOTSING OA GALE CORA WEIL)

BAREKI, BAREKISI,
LE BAANANYI. . .

Ba tla gu rekisetsa liyo le liaparo, tsa methale
oothe, ka tlhoatlhoa tse li koa tlase thata.

Ba rekisa le Liloana tsa Matlo
tsa lipolase le TSA MASIMO.

Ba tla reka sengoe se u ka so rekisang ebong

Likgomo, Mabele, Matlalo.

Go rekisa batho ba ba tlaoetseng ga rekela Becoana
ku maitseng a mantle.

S. KEMP & CO., Barekisi,
MAFIKENG.

MINCHIN & SONNENBERG,

Babueleti ba Makgotla a Engeland, a Koloni, le a
Bechuanaland.

LIOFISI: CAPETOWN, VRYBURG, & MAFIKENG.

Kitsisho e e Bogale.

NNA, eo leina ya ka la fe tlase
ga kitshabo, ke ikraelotsa go
amogela lithobtisa methale oothe,
go li rakisetso beng ba cone koa
ba ka nmogelang tlboothosa tse li
siameng gone, ebong:

LIPELESA, MEBILI,
LIKOGOMO, MABELA,
LINKO, LIKOKO,
LIPULLI, MATLALO.

Mali a tla coa fa re naana liloana
ka mabogo.

F. A. MUHLENBECK,
Go lebagana le Steshene,
MAFIKENG.

MOTSE OA BALIRI
BA BUCOANA LE:

Fatshe ya Tshireleco.

EREKA yaanong Baliri bi tlbo-
ka kafals thita koa metlobong
ea Teemane, en Ganteng lu e me-
ngoe, ka iketlechitaa go sekakla
baberekli bothile tiro ka tumelano e
si amang le maluo a golieng.

Baberekli bothile tlang koano
Mafikeng, mo go.

F. A. MUHLENBECK,
Molaoi ea Litlito.

J. McLoughlin,
Morekisi ea Liyo
- - - le Lenoo.

Meteme ea liloana tsa methale
oothe.

Liaparo tse little tsa,
Banna le Basail,
Bohutshe le Litlhako.

O lebaganye le Steshene,
MAFIKENG.

A U BATLA
MAFALU, MARASE.
Semapa kgoeli Semole.

Lelelo Haki eo o ka rokoang fela
kafa likelecong tse gagaa,

Siandung koa go

I. COHEN,
Eo Nitro e fa gare go beng
ba Funtini mo Marakang,
MAFIKENG.

BANG KOA GO

H. C. BRADFIELD
Fa jo batla liaparo tse little
tse banna.

Ereka kgoeli tse tharo yaanong li falle,
BAIMOGELI ba ka threea
Tiro ea Kytisho thata fa ba
ka illtaganeletla go shafatso
Lipaka tsa bane.

TLHOATHLOA Sd.
Kootsa Ss., kgoeli tse tharo.

NGOAGA 12s., e huelos pele.

Koranta ea Becoana.

MATLHACO, LOETSE 21, 1901.

MAFOKONYANA

LORD MILNE.—Molaoli et
Mogolo o boetsea Trausefala.

Kgosie SHEENE, ea Bakone
koa Molopole, e' mose.
Kgosie e shafatso ra shofofela
e itekanetse mo 'meling.

KOA TLHAPING.—Mone
Taung Batlhaping ba shooete
ke kgosana, moros Matlora,
eo na a bilico Moletia, e
kgaoigile ka Losbotlhano,
Loetsa 13.

MARABELE.—Ga ba a taka
rekise koa Kolotti. Kaspar
Jacobus Grubbelar ea Knadock
o athloedoe botshelo yothibe
mo teroukong ka tiro e'e thata.
Koa Somerset baile barature
ba neiloe p'ka tse li fetafet
tanang — go simolola e
nyangeng tse peli go ea mo
botsielong yothibe. Monge
a lefisia 2500 fa golime ga
nyaga tse peli.

Oom PAUL.—Moros Panie
oa gofela o inestse maloba.
Bare 'rague erile a utloclie
batla go ngatgea; are fasade
khumagali e shoa ga ese aka
a amoge mafoko a a bo-
tlhoko yalo.

PABLAMENTE.—Banei melao
ba gono go tuloe ba tla phu-
thege ka kgoeli ea Phalane
gatde yaanong ba tla kopati
ka Nganatsetse. Gare lumelo
gore a se tla nna ka litokololo
tsa-hone lingoe lile montoeng
li tlhabana le Maburu. Tie
lingoe li mo teroukong ka
ntiba en borukuthi, tie lingoe
litshabetsa Holland le Mabura.
Molao oare gosaka goa fela
ugonga ba sa phuthega me
ngonga e tla fela ka kgoeli e
kulafeng; me mo ntsoeng
melao e royo royo fela.

Mosni President McKIM-
LEY.—Kgosie ea United States,
Amerika, e fulloe. Ke mutba
ka pistolo mo maleng gabell.
Motho, co, bare ha ya gagae
ke Colgoz, abe a chooro.
Kgosie e tsheille tabipi si
ngoe fela esena ro holon, ea
kgaoigile maloba ka Matlhao.
Czolgoz o ua alo fa bele ga
Baatlholi ba Amerika
maabane. Go bura President
Rosenfeldt mo boesmong you
ga Makmine.

Mo SEBATLNG SA ABRA-
HAM.—Duke le Duchess of
Cornwall and York ba sale

mo loetong. Gompiyeno ba koa Amerika, eare ba goruga mo motsing o o bilioang Quebec ba fitihela fela bale mo selelong sa ga McKinley, yaka le rona erile ba goruga mono rabo re lelela rakagiagoe, Mamayeneremane. Bare ona a ile go lekola mashole a Kanada ale 4,500 mo pattelelong ea Abraham, a ba leboga thata mo bonateng yoa bone, mo nteng ea Maburu, bogolo koa Khaba yaka go choarao Ranthoakgale.

Bo YACHE.—Ka Loabone, Mr. Justice Laurence, mookameli oa Battiholi ba Kiuburley o phimotes nyalo ea bo Methusala le Rebeka Masibi, ka topo ea mosali, arile Lekgotla le mo golole mo monneng ka nthila ea go thihoka maitsego ma monna.

FOTULL.—Lokeshene loa Vryburg lo tlotoiloe ke go etelos ke Bishop Levi J. Coppin D.D., oa Maiteopia mo Afrika, ka Loetse 6. Ona a ea go kgathantshioa koa stesheneng ke banyana ba sekola le moruti oa bone, ka lifela tse li monate, le bontantsi yoa batho bo ageletse lithoko tsa mila ka meagogae boitumelo ba gagkamalicoe ke go bona Bishop eo moncho. Banane bare : "Erile kgotsa lefa ale moncho moriri oa gagua one q bolecas ntekane le one qlikgobe fela yaka oa rona : mocoana tota," Erile ka kerekere ea Itheopia ele nye raba ra beels kamogelo mo thutong ea Weisse; Bishop ar aqila go thuba liputhetho o tsile go reanya Ma Afrika. Lefoko ye le ifumelisitseng segulo ar a go thiao, sekole sa Bancho koa Kape ebile etlare morago ga lintoa go tlhongoe sengoe mo Bechuanaland gore Bancho ba mono ba rutege fela yaka ba Amerika.

Paul Kriri le Bancho.

Mohumagali mongoe kon Engelane, eo o ipitsang Sarah Heckford, o koalile ka mokgao o o latelang mogo "London Times." Are : "Ke moagi oa bogologolo oa Transefala me kafa kicong eame Lekgoa lengoe yele bonang Mocoana ase mo iokasing le nale tetlelo ea go motsa pase : fa ese, mothamongoe ele teng me esa siama, a fapogile tsela e e kailoeng mo paseng, asa aga mo polasing ea Lekgoa ye o le terekang kgono asa bolele leina ya mungo go Lekgoa yoe le nale tabiamo ea go metea leba le gagola pase ea gagua. Tsala eame ngoe e bilioang George Rex e kile ea tsamasa le lecholo lengoe, le etelecoes pele ke Paulo, le ea go coma likafore. Ere le fitihaka mo motsing le bolae banna le basaki basimanyana ba tseoe ba e go nthihola balala.

Ba tsena mo motsing mongoe ba fitihaka ba o

chubela. Erile go sena go boloao beng ba motse eare go bololca goa bonoa banyana bale babeli ba lela. Paul are ba latiheloe mo tlung ngoe e ntse e shi. Mo ke mo go liragetseng ka lintaa me fa ke bolela tsa methia ea kagisho ke ka umaka mosimane eo ekileng eare a lira gaufi le polase eame, koa Waterberg, a ntshioa ke bolotsetse mo tirong. Erile ka ke itselihare ka mo lekola ka fitihela a cheerose ke korose thata, a ntapa gore ke e go 'muelela koa go mung oagoe. Ka fitihela mung oagoe ebile a eos go bitsa Felekurnete, a bilioa de Beer, go tla go mo sefisa. Ke fitihile ka bolela kafa tekolo eame e nobuhelitseng 'moboli a ntse ka gone. Karabo eaga de Beer ke e :—"Ene etlara kgotsa ke mo utloe fa ene ese makgaganaya a gagu a gore ua 'muelela."

Mucoana a tseoa, a coloa, a gokeleloa mo taselebobonong os koloi katse a lela. Go lubega yana bo "au nei" bu babeli ba ntse fa tlae ga koloi, ba nok kofi ba lebelseka kutlo monate yaka a boloao.

Ke enc Paulo Kriri eo erileng ntua e simologe are ere-a loa la Manyesemate re gagokeloes fa rele Maforekanere yaka ene, re sekta ra thusa balichaba. Ita gana cone tseo.

Lithaka tsa Mafika.

Koaeira ea Mongoaketsae (Mr. F. Carl) e itsioa le koa Khoeng. "Mafeking Mail" maloba o na a umaka ka mafoko a a monate, ebile are Makgoa a a tihola a cositse moluma ka meropa e metona fao mebileng, antse are "Mali, mali!" a kabo a tseea malemela mo go itseng go opela ga Becoana.

Le rona Mr. Carl ga re bolo go'mona : kaitse o coles le rona koa Boroa me ona aska kake a tihoka go itirela lipako le mo Makgoeng a magolo. Se reten re bona go fosa mogo mashoe thata kafa nthiheng za baopeli. Ba bangoe ba tsena ka sebakanaya ere fa Mr. Carl a simolilo go ba ikanya ba ba ichomola mo likopelong yaanong ba ea go itirela makokonyana a bone go sele.

Ke shone se ekareng fa n phirimelecoe mo gae ua utloa go opeloa nthila en botlhaba tsatsi sare ure ua reetaa ua choga yaanong motsae o bokoleli fela ka nthila eotile gose opo o naeang eo mongoe sebaka. Lifela tsa 'manete yanong li fetoces li opeloa ka mokgoa osele, o o inmalang le lipina tsa lithaka fela eseng manoce a batho. Fa bana ba utloa likgakololo tsa rona ba kabo ba tihoboga go bokolela ba boha ikopanya le Baopeli

baga Mr. Carl ba ithutsa go opela sentie, gore ere fa go koalola lipako tsa ba baopeli ba bancho, ke Makgoa, gobogna bokoa bone. Ke selo se so golo go bokoa ke batho ba itseng, yaka "Mafeking Mail."

Ke utloea fa etlare ka Losbo lhano lo lo tlhang fa likole li kgaoa likole tsa mono le Gamolimola, Matibonyane, le sa Letlapa li kopanelo lifela mono gae. Fa mongong anala sebaka a tla go bonsa ka boa a intshitsese bolutu thata. E raea ka re sa itselore etlare ba sheetsa ba bakoe a mang ka Litichere tsota bone li gana go amogela Koranta. A ga rena bo kgaitalsia rona ba ba ka ba kgalang? Kana bana ba rona ba ratoang fa ese go bala?

Tsala tsa rona tse li kgolo bo Mr. le Ms. Philemon Mahlalebe ba etecoe ke losho ka Loabobeli loa tshipi eno, Loetse 17, 1901, los ba tseela mosimanyana oa bone eo na a bilioa Anthony Cecil, eo tsecoeng ka kganelo ea Mafika. O fitihile koa lipupung tsa Lokeishene ke Moruti Sechet, oa thuto ea Katholike go nake kokoena ea litsala taa batsali ba gague lie lntse. Babeloqie ene ele bo Mr. A. Mokhotso, S. T. Molema, F. A. Mihlenbeck, Sol. T. Plaatje, Montso Shoarane le Sergeant Thapananyane.

Kgoai Saane o gorogile mono ka Loantla a coa liketsing koa Kimberley. Mr. Jas. Mpinda, eo tsileng go gatisa "Koranta ea Be-coana" le "Mafeking Mail" le ene o tsile ka terena eo a coa Koobserege.

Kgoai Wessele o ntse a ile morakeng o boa a folile. Tichere Samson os sekole sa Mafika o letse fatshes ke bo-loatse. Morulaganyi oa Koranta le Mohumagali oa gague le bana ba ntse bi pitlagancoe ke bo-loatse me re sholofela yaanong ba tla tsilafelotso.

MAFOKO A NTOA.

MIDDLEBURG.—Go tlhobote gole tsatsi yela gole mono ka Loetse 6, gole tlhapheli e tona go fokision lefologa ka Maburu aga Lotter, a a ntseeng a choenya literena mo Koloni, a cheeroe. Major Scobell eo o ba cheereng ebile o tlhacisiceo a liroa Kolonel. Erekia bogolo yea bone ele baikipi ba Koloni, ese Maburu a Transefala, go sholofela a tla sekela koa Graaff Reinet. Maburu ale mantai a gana go lumela ba ultua gotoe Lotter o cheeroe lefa mafoko ana abile a gatiswice yaka likitsiso tsa Goromon.

MOSSEL BAY.—Maloba Lieut. St. John o cheeroe ke Maburu gaufi le koano eare ka Loetse 9 ra boua fela a tsena mo toropong, a nale

motlhanka, ka lipitse lie tharo le bosalie le bomania ba ba ntlo a ba gapile mo Maburu. Bontsi yo bogolo ya bathe yoa ha sala morago go ea koa Ofising ea Commandant. St. John are gono go tloeo etlare taatsi le shokologe a bulo, eare le ese le shokologe mayoni a tlhaga ea nne se mphete ke fete go aiua ke maburu, a lebetsa go bolasca St. John, yanong a gakaletego go bokola botshelo yoa one. Erile mo gare ga mafarathihala St. John le mosimane ea Mucoana ba phamola li pitse ba siela koa maiboleng.

KRADOCK.—Baroetsanyana ba Maburu bale 9 maloba ka Loetse 11 bana bale fa pele ka Magestrata ba latofalicoe ka go siresetsa haba le go ba fa liyo. Basetsanyana bale babeli ba gololo ba bangos ba neoa kgosi mo teronkong.

MAYANA-MARELL.—Maburu ale 400 a bo Van Zyl le Van der Merwe a tlhasecoe ke Colonel Murray a coa Fotuli, le Major Dashwood a coa Selagolé, Loabobeli Loetse 17, ba gasagasa Maburu. Ko a teng ba a bolaille thata; ba choara Kurnete Kuhn le Maburu ale 22 a tlhakanye le lirukuthli. Lincho tsa rona 6, likoa 17.

ZES KOPIES.—Maloba re bone lecogo ya motho mono re sa itselore koa le coang gone; eare re sera go nna re batla ra bona setolo aa motho eo moncho ebile se senyegile. Ko a teng lecogo lens le kgacooe ke bophokoya. Magestrata o tlhobolomisitsi mafoko a goa fitiheloa ele 'mele na ga Jim Mpama eo Maburu a kileng a tla go motse mono a tsamaea le eone; me mongoe oa bone ca itseng. (6 kopies o mo tsileng ea transport ea bogologolo fa gare ga Noka e Tshethla le kolong.)

KAONSELE EA MAFIKA.

KITNISHO EA SEKITI.

LIILO ts e latelang li mo SEKI-TING sa Mafika; me, fa li a rekobolito pele, li sa rekision mo MARAKENG o MAFIKA, ka 10 KLOKO on mocho no MATILHACO, LOETSE 28, 1901.—

Donki thokuanyana (petzana).

Donki e mokgona (phake) e chaisilos H fa nokeng es molema, e kgacooe mogata.

Donki tshebhla e chaisilos H fa nokeng es molema, e kgacooe mogata.

Pelela naa, ga ea chaisilos, e nyaga thata.

Pelela phachoa, e chaisilos, J.L.S. e nyaga nne.

Pelela phachoa, ga ea chaisilos, bogolo go katzoe nthlo e fitihile 'mala.

Pelela khauou e mokgona, ga ea chaisilos, e nyaga thana.

O. WENHAM,
Mangor Sekiti.

E gotisios no Lekgotseng dan Mafeking Mail, e redoleng le tsaeng un co. Silas T. Hulley, Mafeking.

KORANTA EA BECOANA,

e Gatisioa mo Mafikeng Gangoe ka Tshipi.

No. 29.

MATLHACO, SELIMOTHOLA 14, 1901.

Tlhoatlhoa 3d.
Kgotsa 3s., kgeli tee tharo.
Ngoaga 12s., e lueleloa pele.

C. N. Williams & Co.,

Litsala tse li kgelo tsa Tshili tsa

MABAKA le SELAGA.

Ba rekela LIKGOMO le LIHUTSHANE.

Ba rekela nama go feta Lilaga tea mono cotlhe

LINKGOA TSA BOTSHETO

Foloaru le Seburu, Le Likukisi tse li botsho tea methale cotlhe.

Fa lo ema laetsang KUKU ea LONYALO koa go

C. N. WILLIAMS & CO.,

Mo selageng saga Lerotholi

MAFIKENG.

S. KEMP & CO.,

(MO MOTSING OA GALE DORA WEIL)

BAREKI, BAREKISI,
LE BAANANYI. . .

Ba tla gu rekisetsa liyo le liaparo, tsa methale
eotlhe, ka tlhoatlhoa tse li koa tlase thata.

Ba rekisa le Liloana tsa Matlo
tsa lipolase le TSA MASIMO.

Ba tla reka sengoe se u ka se rekisang ebong
Likgomo, Mabele, Matlalo.

Go rekisa batho ba ba tloaetseng go rekela Becoana
ka maitseo a mantle.

S. KEMP & CO., Barekisi,
MAFIKENG.

L. HOFFMANN & SON,
Bulawayo, Mafikeng, and Vryburg.

KE Bareki ba bagolo ba Bobo le Matlalo a methale eotlhe:

KA MALI.

A ISENG OTLHE KOA GO BONE.

Le tla ka hene —

Fa Go Ra Croach
Gauil le Steekens ea
VRYBURG.

Fa gare ga ntlo ea
Kgatisho le ga Ra-
Motlana, mono

MAFIKENG.

Le koa go tlhabeloang
teng, gaudi le litene
tea BULAWAYO.

A U BATLA
MAFALU, MARASE

Semapa kgono Semola.

Lefale Baki eo o ka rokang fela
kaiu kseiecong tea gagu.

Siamelang koa go

I. COHEN,

Eo Nitlo e fa gare ga beng
ba Fantisi mo Marakeng.

MAFIKENG:

MOTSE OA BALIRI

BA BUCOANA LE

Fatshe ya Tshireleco.

EIREKA yaanong tlaliri ba tlhoatlhoa
kafala thata koa metlobong
ea Teemane, ea Gauteng le e me-
ngoe, ko iketleelitise go senkela
babcreki botlhe tiro ka tumalanoe-e
e siameung le unluo a golileng.

Babereki bothle tleng koang
Mafikeng, mo go

F. A. MUHLENBECK,
Molaoli on Litiro.

MILLER & CO.,

Basegi ba aparo
tsa mesego ea
methale eotlhe.

Ba tla go leganya liaparo ka
tlhoatlhoa tse li fokolicoeng.

Ke bone ba segelang Kgosi
Rachest ea Ga-Mangoato.

Lo tla ba bona kafa Morago
ga Post Ofisi
EA MAFIKENG.

Kitsisho e e Bogale.

NNA, eo leina ya ka le fa tlase
ga kitsisho, ke ikneletso go
amogela lithoto tsa methale eotlhe,
go li rekisetsa bong ba cono koa
ba ka amogelang tlhoatlhoa tse li
siameung ebong.

LIPELSA, MEBILI,
LIKGOMO, MARBLE,
LINEU, LIKOKO,
LIPULI, MATLALO.

Mali a tla coa fa re naana kiloana
ka mabugo.

F. A. MUHLENBECK,
Go lobagan le Steekens,
MAFIKENG.

FA u rata go coelela ithute
go bala le go kuia

SENYESEMANE:

yaanong sea sho, mo fatshing
yeno.

Go nake koalo lo lo ka go
rutang mo Tlung ea Kgatisho
ka shelleng. Fa u agile kgan-
kala u romele ia. 3d. re lo
romele ka Post.

S. COHEN & SON,

Go lebagana le Raphatshe, mo Marakeng oa Mafika.

LIAPARO ! LIAPARO !

Ka tlhoatlhoa tse li bobotlana bo chosang.

Reka khai fela mo Bentleleng lengoe o tie go lekanya tlhoatlhoa ea eone lo tsa rona u tla gakgamaia.

Paka tse li ncho, tse li 'mala o omiloeng ka botala, £1 15s.

Liparo tsa setofo, mebala cotlhe, £1 17s. 6d.

Marokgoe, 10s. 6d. Marokgoe a blu-seche, 12s. 6d.

Liaparo tse li segeloang mo 'meling oa gagu, £4 10s. go ea go £6.

Liaparo tsa basimanyana ka lisutu tsa setofo le sache.

Thoto e kgolo ea Litlhako, bohutshe le mesego ea liaparo, ka tlhoatlhoa tse li sa itsioeng mono Mafikeng, lefaele mang o ka tla go bona.

Liaparo tsa rona li ncha, li thata mesego mesha. Tlang lo bone ka losi, lo itebatebele; mesego le litlhoatlhoa.

Lo batile yaanong se tlhole lo liega: eang go botsa lo ikutlole ka litsebe.

S. COHEN AND SON,

MOLAETSI OA LIAPARO,
MO MARAKENG, MAFIKENG.

H. MITCHELSON,

"Maronako"
ko Mahukubung.

O rekisa Liyo, Lino, Liaparo tsa methale eottle, le Liloana Cotlhe tse li tlhokoang ke baagi ba ba kgakala le Toropo

Ke Moroa Ra-Tlou tota, se Mfeteng fela.

W. N. COOPER,

Fa lo batla Melemo ea maanete !

Cooper's Pectoral Balsam, 1s. 6d. le 2s. 9d.

(Melemo o o itseng Ligotihola.)

Cooper's Bronchitis Mixture, 1s. 6d. le 2s. 6d.

(O o itseng Schuba sa Banyana.)

Cooper's Rheumatic Curo, 2s. 6d.

(O o itseng Segutsetsa sa Maoto.)

Cooper's Antibilious Pills, 1s.

(Ligolokoane tse li tlhacoang Mala.)

Hutton's Fever Powders, Melemo e e thusang fivara, le litlhare tse lingoe tsa sekgoa, tse li moleme.

W. N. COOPER,

Kafa Botlhabatsatei Yoa
Maraka oa

Mafika.

Le koa
West End,
Kimberley.

Melemo enga Cooper e ka rekoo mo mafelong a a lateolang :

Mr. Forbes,	Mr. C. Riley,
Marootzane.	Mochadi.
" H. Mitchellson,	" A. T. Hutton,
Mahukubung.	Mancane.
" H. C. Taylor,	" R. C. Lee,
Kanya.	Gaborone.
J. Solomon,	" W. Horns, Kanya.

LINCHO.

MOLEMA. — Mono Mafikeng Loantsha, Selimothola 5, go nyelsetsa Leftka Iosa Iosa Joshua le Goitshasang Mafikeng go baluetse yo bo go.

SCHIEMAN. — Ka Laborare mothola 11, 1901, kow Mission Station (Noka e Tel) go nyelsetsa Sarah, ngoana leng oabo Cornelius le Leahman, ale nyaga li 12 Ikin, Kagisho.

MATSALO.

LENCOE. — Mono Mafikeng Losboraro, Ngooanate 1901, Mohumagali orga Mr. F. Lencoe : mosetsana.

KITSISHO EA MORULAGANI

Ka Firikgong 4, 1902, ranta ea Becoana e tla tla e okelicee ; me tefo ea e tla nna yana :

Ngoagn 12s. 6d., ka post 12s. 6-liekgoeli 6s. 6d., " 3-liekgoeli 3s. 6d., "

Tlhoatlhoa tse li tla loga le ngoaga eo mosho ba tseenang pele ga Kresem ba tla amo geloak a tlhobat tsa yaanong.

Koranta ea Becoana.

MATLHACO, SELIMOTHOLA 14, 1901

MAFOKONYANA

Mr. Graham Green, Magistrate o ile Grahamstown, n Loabone, go ea go tsaea ba.

Moruti J. S. Morolong, Ra-Tlou o ile Kapa. O maile le basimanyana be bararo ba ea thutong.

Mr. Patrick Lenkuane siiloe ke terena koa Ga-Michuli.

SCHMIDTSDRIFT. — Ka Lo bobeli, koa goo Ra-Mafikeng koloi ngoe ea Batlhbabani shetshe bosigo, e oletse marumo mokgoetsi mongoe a tlegeta lobone lo tuka mo kolomt Goa sha le likoalo tsa Post e eang Thakalotlou.

BOCOLU. — Magesetrata atliholetsle baliri bele 4 likgoeli tshe tharo ka tiro e e thati ba ucuile lilo tsa Goromente mo stesheneug mo bana ba bereka gone.

PRIESKA. — Maloba Mashropo a lilalogi a tlhasetsa Post Ofisi ea Draghoeender. Ba tsae thoto ba thuba le ntlo.

RINDERPEST o tlhagile gauf le Taung, Lokasi loa Taung lotlhe lo beiloe mo tshekologlong Kafa kitsishong eags Kolonel Belfield. Ga go likgomlo li tla coa teng lefa e go ea teng, go tsamaea li bulo gape ke molao.

MOROB-MELAO. — Kgongoe ea Mapolisi koa Bhalie atliholecos kgogeli, eaba ea leko koa mo tirong, erile e ites fa mo-Kanting mongoe a tsheka ka go rekietsaa Bancho ba Lokeishene boyaloa a loba.

GA-MOTELEKATE. — Ma-

E.



R.

DISTREKE EA BOPHIRIMA-TSATSI.

KITSISHO EA MOLAO OA NTOA NO. 4.

RINDERPESTE.

Litaelo tse li latelang li lireco go lebana le boleotse yoa rinderpeste fa bo ka Thaga go gongoe mo Distrekeng ea Bophirima-tsatsi:

1. Kgetse ngoe le ngce ea rinderpeste e e liragalang mo likgaclong tsa Mafikeng le Kulumane e choanetse go boleloba Commandant ea Kgaolo e boleotse bo tlhagileng mo go cone. Kgetse ngoe le ngce e liragalang mo Likgaclong tsa buhuli le Taung e choanetse go boleloba mogo Commandant oa Vryburg. Polelelo ngoe le ngce e tla umaka leina ya goo fa bo loetse botlhagileng gone, le palo ea likgomo tse li mo botlhapeng yele thelegecoeng.

2. Batsliegetei ba Molao oa Ntoa, ba tla utloatsa mo likranteng gongoe le gongoe kaa boleotse bo tlhagileng teng, le go baea litaelo lingoe le lingoe tse li ka lateloang, ka likitsusho.

3. Mafelo otthe a boleotse bo tlhagileng mogo one a cbauetse go kganeleloka ka thata.

4. Likgomo cotthe tse go tla ntshioang bolalu mogo cone, le tse tse boleotse bo tlhagileng mo go cone li tla ageleloka koa thoko lile cosi.

5. Likgomo cotthe tse li thelegecoeng li tla tlhatlheloa bosigo, ere li ea go hula koa nageng li he li nale molisa. Likgomo cotthe tse li thelegecoeng galinkeliletteleo go tsamaea kgotsa go kgabanya 'mila ope, o go tsamaioang ka one.

6. Litsela cotthe tse li kgabagyanyang mafelo a a thelegecoeng li tla kayoa yaka fa go lebaganye.

7. Batho botlhе ba ba coang mo mafelong a a thelegecoeng, ba tla kolobetsa litlhako kgono bo mphachane ba bone, liale linea ka-Kabolike, Dipe ea Linku, Jeyes Fluid kgono molemo mongoe o o choaanang naco.

8. Likgomo tse li shuleng li epeloe koa teng, le gone ka bonako. Fa gonale likgong litoto tsa likgomo li chubeloe.

9. Lefas go rileng ga go bolalu kgono mali ape a tla ntshioang mo mofelong a a thelegecoeng koantle ga teteloa Assistant Provost Marshal oa Likgaolo tsa Bophirima-tsatsi.

10. Ga yana ga go ese go letteleo ope gore o ka enta go tsamaea go laeloa gape (faese molireli mongoe eo atlhocoeng) koantle ga teteloa ea General eo Laolang Likgaolo tsa Bophirima-tsatsi, e kopiloe ke Commandaat mongoe oa ba ba kailoeng.

11. Eo otlolang molao o o tla oatlhaoia ka Molao oa Ntoa.

Ka taelo,

H. E. BELFIELD, Kolonel, A.A.G.,

Mogolo oa Staff sa Likgaolo tsa Bophirima-tsatsi.

Mafeking,

Ngoanatsese 28, 1901.

o amogetse mogala ka Matlhaco, ore ragus e shule koa Deutshol, morago ga boleotse yo bo khuchoanyane.

Go nalo babali bangoe ba ba romecoen **KORANTA** ea Gompiyeno ka post. Bao ba rapeloa gore ba re holelele ja e fitlhile.

LIKGAOLONYANA.

Nyalo ea bogosi yoa Hollaud e tsekintse batho ba teng thata. Bare e simolocoe ke mogatsa Kuini ka go omanya Moratoa, go ncoe fa tafoleg ea sefitlhoo; lefa go boleloa go ithyo bare ba gohoelanye segolo, eaba eare kgosana ea coela kafa ntle ea loa le Molebclie mongoe. Kgosana ea mo utluisa bothleko. Esale e roala hutshe e tsamadla ruri.

Esene ere fa lo nalo likgetse lo lebala setatlala se se golo, Mr. J. W. de Kock. Liofisi tsaa gague li lebaganye le Banksa.

Moloba Kgosana ngoe ea Batlhabant, e le eone e thusitseng "Koranta" thata, e are fa re sa kake ra fenyga go farologanyetsa Becoartra go ruta bana ba basetsana, mateapa a roua e ka nna lefela. Are basali ke bone motheo oa thuto ea bana; me lefa re ka laetsa baruti ba likole koa Amerika re ka fitlhela thuto ea bone e sena maungo fa ba 'ma-bana ba sa nonofa go tlatsa thutonyana e bana ba e amogelang mo lik-leng.

Yaka e-te ona ale teng Moruti F. J. Briscoe eile ka Tshipi mo Kerekeng eo Ratsili, a ruta ka Buka eaga

EANG KOA GO

H. C. BRADFIELD

Fa lo batla liaparo tse little tsaa banna:

TLHAGISHO.

BAUTHO bale bantsi ba mo selelong.

ka batsali ba bone ba abule ba ee

ichoantsha: fa u na rate go ikonthaa

ITLHAGANELE U ICHOANTSHE!

Fa u nalo seoharcho u ruta go onatisa (u lira tse lantsi) kgotsa go se golisa se nna se tons, se lekana nna, ke tia go lirela ka tlhahloa e olong.

Lifreme tsa - - -
- - - Methale Eotlhe.

D. TAYLOR,
Mochantshi mo Marakeng,
oa Mafika.

LITSHIRO tse little tse Banyan
le Meesoo e mangoe e masha ee
KEMO ka gone e tiang, mo ga

E. SOLOMON,
Ge lebagana le Steshene.

E. SOLOMON,

Golebagana le
Steshene.

Liaparo, tse lincha, tsa
Bahumi le Bahumagali, Bohutshe le Litlhako.

GO NALE LILOANA TSA METEME LE LINOO.

itse Secoana eang go muisa fela.

Igoa ale mararo a bilioa Posselt, bana ba monna, ba gerogile mono ba coa go coma. Ba tla ba chocre thutloa e sileng, pitse-tse-li-tilotsana lie 9 le palo ea liphofololo tse lingoe. Li santsi li utloa fela nothe.

Buru a akantsi le Pusoh Germany gore ere fa ba tlhocce ke ntoa ba thobelko Tlamma. Ma-Germane ga gane; 'me are Maburu a tla le leme, ere lefatshe le chassela ba tlhabane Kai-kara, ebe ere bana ba bone nothe mo likoleng ba rutee.

se-Germane fela, eseng segabone. Maburu a sa tsamaisa litlhogo.

Ere ngoaya a kyoaga u luels, u amogetse KORANTA, e tla go bula matlo. Go latthega Magosi a lichoakga a a utloolang melao ka balala KORANTA e ntsi ele gone. Goromento o tla ba feela mo bogoseng yaka mosali a feela bobo yoa ligokgo mo lithome-shong tsa ntllo ea gagus. Utloa, utloole rur, u se jase maemo a gagus.

BARON VON LINDEQUIST,
leithlo ya Germany mo Kapa,

FERDINAND J. JACOB,

Mo Setorong sa Bogologolo Sa bo

WHITELEY, WALKER & Co.

MOREKISI OA LIAPARO.

Methale eotlhe ea Likobo, Liaparo, Licoalo le Liroalo tsa methale eotlhe ea Banna le Basali.

Gago Setoro sepe se choereng liaparo yaka sa me.

Gago Morekisi ope a tlhointliosa li koa tlase yaka tsame. Ke rekisa ka tlhointliosa tsa Engelane.

Barekisi bame ke Bana ba lona, bo MR. GEORGE MOTHUSI, M. M. LESHOMO, D. MOTHATA le babangos.

Fa lo batla liaparo tleng koano go

FERDINAND J. JACOB,

Mo Shuping yaga Whiteley,

Mafeking.

MINCHIN & SONNENBERG,

Babueeli ba Makgotla a Engelane, a Koloni, le a Bechuanaland.

LIOFISI: CAPETOWN, VRYBURG, & MAFIKENG.

Amose IV., 1:

"Utlouang foko ye! Lona kgouo tso li namagali tsa Bashan, tse li mo thabeng ea Samaria, tse li patikang hahumanegi le go phatlakanva batthoki: tse li raeng beng ba cone lire: Lereng koano, re noe."

A gololela basali bo' Ratsilli, a ba senolela matthiomola pelo a moprofeta o a buang kaga bone, yaka ele metheo ea kgokgocho mo magaeng: fa go se na tlhabologo mo basaling ba gompieno ese gore sika lo lo tla tleng lo tla ma le botho, ka mocoeli oa thuto ea bana ele motsali oa mosali. Eare fa befelong yoa teimana are moprofeta o raea basali ba rona gonme makau a kae? Ga a eo mo Kerekeng: lo tla a fitlhela mo lithokong tsa motse, ba ile go nou qhali, ba e etlelelioce ke laroetsana ba motse: bao moprofeta oreng ba raea beng ba bone bare: Lereng koano, re noe, re tagoe.

Bahumagali ba Secoana shottle ba tlhoka bareri ba brialo. Fa ele tlhabologo e amogelesega sentle thata mo hanneng; me ea baimela ka bathusi ba ba patagaucoeng nabo, go belega liteko tsa le-fatshe 'mogo, ba ba busetsa morago. Ke raca babumagali ba littihogo tsa metse, basili ba baetleli ba merafe le bagatsa bahumi, ba beng ba bone ba ba agetseng matlo a sekgua: Ba reteleloa ke go ntlatatsa matlo a bone, ba gana go tlhacoa liyelo le manno a bone, se se utluisang bothoko ba itsmeletsa go sekisa mebele le licoalo tsa bone.

Boleo yo ga bo mogo bagologo: bo mo basaling ba basha, ba leseli le kile ya ba phatshimela. Litiro tea ba bogologo lia ichupa: ke bone ba golisitseng batho ba ba tshelang yaanong le magosi ale mantsi, a a maina a tumileng mo inakgoeng, le banna ba bangoo ba re ba itseng ba ba litiro li elesegang; bothoko bao

ke thuto ea basali ba bogologo ba le mo metlheng eno ea bocofetsi yoa bone ba sa kakeng ba fitlheloa ke motho ka lephakela ba sa tlhapa li-fatlhogo. Kana ba gompieno ke Bafe? Fu! Ba iphimolaphimolo linala fela ba santse ba tlhoka nyalo: motlheng ba tsitsa moroa motho mongoe ba tla tlhapa mabogo fela ka Tshipi. Ra'e tshabang matthomola lo rute baroalialona! Re raca lona baroa Montshioa, Motshegare le lona baroa Makaba lotlhe. Gare t lale Bathuena le Ba-Kgatla: a basili ba ba molemo ba coe koa: Mochudi ba ee Moria; ba coe Phaiachwe ee Lovedale ba coe mono ba ee Heald Town, ba coe koa Tlhaping ba ee Lesseyton, ba tla ba lire basali ba maanete. Re tsang batsali: bana ba lona ba tla nyala Matebeyana go le'le gole kae, bogkaitsalibone ba nyalo ke matagza go tle go nne leng?

Lekgotla ya kgetse tse li potlana le tlhotse mono ka Loabotlhano le Matlhaco. Malatsi a mabeli ao goa feeloa maina a Maburu ale 90 mo koalong loa bawouti. Tiro ea bone sephatla: motho o ema fa ntle are: "Theodorus Henricus Gerhardus Ludwicus van der Merwe, moroa Dirk oa koa bonnanne!" A tsene "U kile ua tsaea tlhobolo?" "E kene ke—" "Nyaga lile 5 o sena woutu. U itumele fa ele gone gotlhe:" Leburu: "Ehe, ke gone gotlhe? Ya! Molimo o lorato." Kgetse e phirimisitseng letsatsi fela ke eaga Sonnenberg oa Malibogo. A emecoe ke Mr. Minchin: a muelela ka mai-tsenape a gague a gala: A bolela fa Sonnenberg a sena woutu mono Koloni ka gonme le-Germano; me o itsisicooe gore yaka ngoaga e fela fa le-kgotla le ka 'mona molato ga uka a tlhola a neoa laisense; ebe ele gore tshenyegelo ea

gague kgolo ka a agile o matona koa Malibogo phutholola melao ea go tala le likatlholo ncha tsa bc Judge Sofa a sekisa lilalogi ngoaga. Sa tatala se se se tala ra ba ra kobo eaga Advocate C mueleli oa Lekgotla sepe mo go ene; eba ka ya lobeli baatlholi ba sekisa ka melao e e tlholocoeng ke Mr. Mi mo kgetsing eaga Sonnenberg Lekgotla lefagontse yalo o molato ka a rekisitee mo babeng ea ba eare li a ea ge tlatsa lebentlethoto a e rekile mo ba Bare lefa Sonnenberg a laisense ga bana sepe le.

Mogatsa Alfred Ngidi ale fa pele ga Magesetla Kimberley ka Matlhaco a coe ke Mr. Izard. e beecoe tsheko ka losha loa kgoeii; beile £75.

Utlouang Moruti oa Beca oa bogologolo, are:

Phokoane,
Selimothola 2, 1901

MORENA. — A ku am cheke ea 12s. ke eo, ke h gelo eame ea "Koranta Becoana," ngoaga otthe coa go Ngoanatsele I, tlhang o uno u simolola nthomela.

Nkabo ke go lopile yah kopana nau koa Mafiking Phalane eo shuleung, me tshaba gore litaelo tsa Bathani ga linke li e letla go ka post; ebile go bonala buletse likoranta gape yana entse e fitlha sentle.

Ka tumelisho tsa tsalan. Oa boikanyo oa gaga W. HENRY R. BEVAN

Au, ntla magosi otliko kabao a tsaea malebela Magosing a a seleng littly ka a: lefatsh le kabasiame.

Kgosi Bathoeng Gaseit are:

"Ke leboga "Koranta" gagu le lipolelo tse ere li retseng. Ke re tlhagisitse romela likoalo tsa rona koa Goromonte ebole li mo ala tsa Molaolisisi oa Gaboro E ukitsisitse fa Molaoli Fatshe yeno Hon. R. Williams, a tla re etela: fitlhela Bangwaketse ba iketlelelitse. Ke e elele bocoolelo-pele."

Kgosi Pula oa Tlokotsa Gabane are:

"Ke itumela thata ka imoamogoli oa "Koranta" ere bolelela hilonyana cotli. A ko tsenye tlhakanyana ng ke e: ka Ngoanatsele 13 bonye likgakgamace puli eame ea taala poisan e lei-lho lengoe fels, le le fels fa gare ga phatl. A baha gagu ba kile ba bons go ntsgeng yalo?"

Egotiso mo Ligaticheng ts Malibogo, e tulanggaos, ke mang se Silas T. Molana, Mafiking.

Collection Number: A979

Silas T MOLEMA and Solomon T PLAATJE Papers

PUBLISHER:

Publisher:- Historical Papers, University of the Witwatersrand

Location:- Johannesburg

©2012

LEGAL NOTICES:

Copyright Notice: Copyright for all materials on the Historical Papers website is owned by The University of the Witwatersrand, Johannesburg and is protected by South African copyright law. Material may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, or otherwise published in any format, without the prior written permission of the University of the Witwatersrand, Johannesburg.

Disclaimer and Terms of Use: Provided that you maintain all copyright and other notices contained therein, you may download material (one machine readable copy and one print copy per page) for your personal and/or educational non-commercial use only.

People using these records relating to the archives of Historical Papers, The Library, University of the Witwatersrand, Johannesburg, are reminded that such records sometimes contain material which is uncorroborated, inaccurate, distorted or untrue. While these digital records are true facsimiles of paper documents and the information contained herein is obtained from sources believed to be accurate and reliable, Historical Papers, University of the Witwatersrand has not independently verified their content. Consequently, the University is not responsible for any errors or omissions and excludes any and all liability for any errors in or omissions from the information on the website or any related information on third party websites accessible from this website.

This document is part of a collection owned by the University of the Witwatersrand, Johannesburg and deposited at Historical Papers at The University of the Witwatersrand.
